Louisville Democrat. PRINTED AND PUBLISHED BY

ARNEY, HUGHES & CO. OFFICE ON THIRD STREET, East Side, between Market and Jefferson

BUSINESS NOTICES.

WM. KAYE, BELL AND BRASS FOUNDER, Water skreet, between First and Second, Louis-ville, Ky.

MADDUX & SMITH, GENERAL COMMISSION AND FOR-warding Merchants, also donlers in Foreign and Domestic Liquors, No. 27 Third street, between Main and the river. Lonisville, Ky.

A Card. DR. J. N. HUGHES HAVING RE-

THOMAS BOOK,
Woodville, Tyler co., Tex. Liberty, Liberty co., Tex. ROCK & TOMPKINS ILL GIVE PROMPTATTENTION posially to the Presentation of Certificates ommissioner of Claims, at Austin. Refer o Dayles, Louisville, Ky. no29 d&w3m

MOORE'S

Rechard Comments of the Commen 医二醇剂 和 图数程9

AND EDDING DEPOT. No. 76 Fourth Street,

WEST SIDE, BET, MAIN AND MARKET. Louisville, Ky. EEPS A LARGE ASSORT-63

CLOTHING.

Clothing! Clothing!

a fine black Dress Frock Coats, full trimined Velvet Vests, fancy patterns;

A. D. MANSFIELD.

URNISHING GOODS. - SHIRTS. rers, Half-Hose, Cravats, Stocks, Ties, Sus Jandkerchiefs, Umbrellas, Canes, Carpet Bags G., &C. [ja30] A. D. MANSFIELD.

No Humbug!

L. DEPPEN & CO. NOW OFFER
their entire stock of WINTER CLOTHING and at cost, but at greafly reduced prices, in order to sell out and make room for their spring stock.
The senior partner is now in the East, laying in a large stock of Spring and Summer Goods, which will be well assorted, to suit the tastes of all their customers.
A full supply of Men's and Youth's Clothing constantly on hand and for sale at the Mammoth Clothing Department of the control and Market streets.



Boys' Clothing ! Boys' Clothing !! Great Inducements To Those in Want of Ready-Made

SIGN OF THE GOLDEN HAND.

Gentlemen's Furnishing Goods.

LARGE ASSORTMENT OF—
Merino Shirts and Drawers;
Woolen do

INDIA-RUBBER CLOTHING AND
Carpet Bags for sale chean at
LICHTEN, LOEWENTHAL & CO.'S,
Northwest corner Main and Fifth sts.

Thomas M. Oliver, DRAPER AND TAILOR,

THE UND E R SIGNED BEING about to remove to the city of Loudeville, well-being and Australia furnished on application. The following property: About the remove to the city of Loudeville, well-being and Australia furnished on application. The following property: About the remove to the city of Loudeville, well-being and Australia furnished on application. The following property: About the remove the first of Loudeville, well-being and Australia furnished on application. The following property: About the remove the first of Loudeville, well-being and Australia furnished on application. The following property: About the remove excellent Milch Cowe; 2 yoke of Oxen: a good Mores, and other farming Implements: From, and other farming Implements: The first following the following property: About the remove excellent Milch Cowe; 2 yoke of Oxen: a good Mores, and other farming Implements: The first following the following property: About the remove the city of Loudeville, with the following property: About the remove the city of Loudeville, with the following property: About the remove the city of Loudeville, with the following property: About the remove the city of Loudeville, with the following property: About the remove the city of Loudeville, with the following property: About the remove the city of Loudeville, with the following property: About the remove the city of the following property will be about the property will be sold on the pressure. The following property will be sold on the pressure. The following the following property will be sold on since months' credit (bond and security required for pair, so of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land will be made easy, and those desirons of the land

Nails;
Spikes (ship);
reals and Half-Ovals;
Hand Iron;
Lightning-Rod Iron;
Sail Rods, Norwagian;
Rail Rods, Norwagian;
Rail Rods, Norwagian;
Railrod Chair Plates;
Cast Steel;
Plig Iron, cold and hot blast.
All sizes of Boiled and Charcoal Iron made to order.
All our manufactures warranted.

New York Advertisements.

FROM

GOLD MEDAL PIANOS. Steinway & Sons, Manufacturers,

ECEIVED FIRST PRIZE MEDALS in competition with the best makes of Boston, New York, Philadelphia.

Two First PRIZE MEDALS at the Without Part of Boston, New York, Philadelphia.

Two First PRIZE MEDALS at the First Part of Boston, New York, Philadelphia.

EVAL at the Crystal Palace, N. Y., 1836. A GOLD EDAL at the Maryland Institute, Baltimore, 1836. IE FIRST PRIZE MEDAL at the Fair, Crystal Palace, N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the judges were such as Ma. S. N. Y., 1836. Among the ju

LYON'S KATHAIRON Has now become the standard preparation for the hair. Its immense sale—nearly 1,000,000 BOTTLES Per year-attests its excellence and great superiority over all other articles of the kind. The la-dies universally pronounce the

KATHAIRON NE NE be, by far, the finest and most greeable article they ever used. EESTORES the hair after it as fallen out, INVIGORATES and AUTIFIEST, giving to it a rich, ossy appearance, and imparts a lightly larging. KANTHAN FORTH

THRISTADORO'S HAIR-DYE. Within a nut-shell all the merits lie Of Christadoro's never-equaled Bye; Red it makes black, to brown transforms a gray,

DHALON'S PAPHIAN LOTION, OR in it will be found to be a great remedy. Price-S PHALON'S MAGIC HAIR-DYE,

One of the very best Natural Dyes in the world. Its ong use has proved it to be beyond comparison; and, seeing a vegetable production, no injury can possibly be lone to the skin. It is easily applied, and you can obtain a black or brown, which will dely the best judges o tell it from nature itself. Price St and \$1.0 per lox, iade and sold by E. PHALON, at 197 Broadway, corner if Dey street, and 517 Broadway, St. Nicholas Hotel, N. Dey street, and 517 Broadway, St. Nicholas Hotel, N., and all Druggists and Fancy Stores throughout the PHALON'S CHEMICAL HAIR-INVIGORATOR. The most complete article of the kind ever before offered to the public. It has stood the test of twenty years in this country, and not one of the many hundreds of imitations have been able to compete with it for preserving, dressing, and beautifying the hair and keeping the head clear from dandruff, &c. It is inestimable; in short, it is everything the hair requires. Price—50c and \$1.00 per bottle.

It is Not a Dye! GRAY-HAIRED, BALD, OR PERns afflicted with diseases of the Hair or Scalp,

Mrs. S. A. Allen's World's Hair Restorer. Rev. M. THACHER (60 years of age), Pitcher, Chengo county, N. Y.—"My hair is now restored to its natural color, and ceases to fall."
Rev. WM. CUTTER, Ed. Mother's Magazine, N. Y.
'My hair is changed to its natural color, and growing Rev. D. CLENDENIN, Chicago, Ill.-"I can add my sgreatly this element, and also that or one of an activity, who was becoming baid," &c. lev. J. P. TUSTIN, Charleston, S. C.—"The white ir is becoming obviated, and new hair forming," &c. lev. A. FRINK, Silver Creek, N. Y.—"It has proceed a good effect on my hair, and I can and have re-

and 4-4 Venitian Carpets; with a general assortment of House Furnishing Goods at reasonable prices. Give us a call. For, in short, everything in the way of Designing, Engraving and Printing, at reasonable prices, send orders to WM. N. DUNNELL, 198 Broadway, N. Y.

**sepecimens sent by mail on application (with P. O. stepp.)

**A Specimens sent by mail on application (with P. O. stepp.)

THE OLDEST ESTABLISHMENT in the United States, employing two hundred men, and finishing eighty instruments per week. Between 18,000 and 19,000 of these instruments have been finished and are now in use. The latest improvements in our Melodeons is the DIVIDED SWELL, secured to us by Letters Patent, 22d May, 1855. By means of this Swell, solo passages may be played with the full power of the instrument, while the accompaniment is soft and subdued. Hereafter, all Melodeons made by us will be fornished with this attachment, without EXTRA

CORNER OF PINE AND NASSAU STREETS,

and Fifth, ag24
On the ORIENTAL BANK CORPORATION, London, Messieurs GEO, PEABODY & CO., London, and BANK OF NEW SOUTH WALES, Australia.

OF NEW SOUTH WALES, Australia.

MARK & DOWNS, 471 Main st.

PROGERS, Agent.

No. 64 COLUMBIA STREET,
Cincinnati, Ohio.

ALL SIZES OF

Flat Bar Iron;
Boiler Plates;
Bonder All Survey of the same showing our groups of the requires each applicant to inclose him one shilling three cents to be returned as postage on the recipe, and Bound and Square Iros;
Boiler Plates;

DRY GOODS.

Domestics and Staples.

Tickings. NEW CALICORS A large and beautiful assortment this morning ope of the Chinese styles and colors, warranted. HOOP SKIRTS,

Of various kinds, sent out for the ladies to approve of. Of various kinds, sent out for the ladies to approve of MOURNING GOODS.

Bombazines, Lusters, DeLadnes, Challies, Alpacas, Canton Cloths, Merinees, Crapes, Shawis, Veils, Gloves, Ribbons, and Handkerchiefs—all of which we offer at the lowest prices, and to which we would call the attention of purchasers.

MARTIN & PENTON, formerly Robinson, Martin & Co.,) felo

6 Fourth street, bet. Market and Jefferson.

REMOVAL. SANDFORD DUNCAN HAS REMOVed to No. 309 Main street, east of and adjoining the Louisville Hotel, where he will continue the Wholesale SILK AND FANCY DRY GOODS business.

GREAT INDUCEMENTS. RAU & RIEKE, business on the latday of July next, will offer their tire stock of Dry Goods at prices lower than any use in the city can offer to sell.

Their stock of Goods is very large, and comprises a neral assortment of Fancy Dress Goods, black Silks, d a very large assortment of Staple and Domestic ods.

Goods.

Fersons in want of Dry Goods will do well by giving them a call before purchasing elsewhere, as they wish to reduce their stock as much as possible.

RAU & RIEKE, 68 d&w] South side Market st. 1 door below Fourth, be United States of the Property of Twenty-five cents per SEAMLESS SACKS.

SEAMLESS SACKS.

100 bales Stark Mill A. 2.0

DABLIESS SAUNS.

100 bales Stark Mill A, 2 bushel;
50 do do B, 2½ do;
23 do do C, 3 do;
0n hand and fer sale by
fe5 d&w JAMES LOW & CO., 415 Main street. I USTERS. - 5 CASES DEMIair, direct importation, for sale by

JAMES LOW & CO., 418 Main st.

IMPORTERS AND WHOLESALE DEALERS IN THE THE STATE OF

> Embroideries, English, French, and German

CLOAKS AND TALMAS, HE HE ER OD IN SO MILLINERY

GOODS, NOTIONS, ETC., ETC., Northwest corner of Main and Fifth Streets,

(UP STAIRS), Louisville, Ky. on bald spot," &c.

Rev. B. P. STONE, D. D., Concord. N. H.—"My hair.

which was gray, is now restored to its natural color,"

WE MOST RESPECTFULLY CALL

the attention of our friends, and more expecial. the attention of our friends, and more especially the country merchants, to our large and well-assorted stock of FALL GOODS. Having constantly a buyer in the East attending all auction sales, we can offer such inducements to buyers in this market favoring as with a call as to insure as their paironage. Goods shown with great pleasure. Come and examine before purchasing elsewhere. A saving of 15 to 25 per cent, will be guaranteed on most of the goods. sel d&wis3mo9m

TSUE CIRCULAR NOTES AND
LETTERS OF CREDIT for travelers, available in all the principal cities of the world. Also,
MERCANTILE CREDITS
On the ORIENTAL BANK CORPORATION, London, Messicients GEO, PEABODY & CO., London, and BANK

No. 368, south side Main street, bet. Sixth and Seventh,

(BELOW THE LOUISVILLE HOTEL),

Louisville, Ky.

WE RESPECTFULLY CALL THE attention of our friends, and more especially country merchants and city dealers, to our large and well-assorted stock of Fall and Winter DRY GOODS. Having ample arrangements with importers and manufacturers, we feel assured we can offer inducements to buyers in this market which we think cannot fail in securing their patronage.

We take pleasure at all times in showing our goods, and would ask a careful examination of our stock and prices before purchasing elsewhere.

Notice

We take pleasure at all times in showing our goods, and would ask a careful examination of our stock and prices before purchasing elsewhere.

Notice

BOOKS AND MUSIC.

VALENTINES! VALENTINES!!-ABLERT G. RICHARDSON'S

Advertising and Corresponding Office, 360 Breadway, cost side, below Franklin street, New York.

Dimestics and Staples.

Received this day, a large assortment of Valentines of every description, from 5 cents up to 515 Aleo, ings; do do Shirtings; Pillow Casings and Diapers; Irish Linens and Crash; Damask Table Linens; Furniture Chintz: Penitentiary Plaid Cottons; heavy twilled

ABLERT G. RICHARDSON'S

Received this day, a large assortment of Valentines of every description, from 5 cents up to 515 Aleo, this invaluable preparation render it a safe and certain an assortment of Valentines, Cards, Envelopes, &c.

For sale by for all Thirds.

The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it a safe and certain turn cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it a safe and certain turn cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it a safe and certain turn cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it a safe and certain turn cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it a safe and certain turn cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it as a safe and certain turns cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it as a safe and certain turns cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it as a safe and certain turns cards. The aperient antiseptic and restorative properties of this invaluable preparation render it as a safe and certain turns cards. The aperient antiseptic and restorative properties of the cards are the cards and cards are the cards and cards are the cards a

Nardin & Comstock, MELODEON MANUFACTURERS.

HAVING REMOVED TO THIS CITY it is unequaled. we beg leave to inform the public that we had setablished our factory here, we beg leave to inform the public that we had setablished our factory here.

Melodeons are made of the best materials, and had set made over Prince & Co., we feel confident that we can turn out as good an Instrument as the best, if not better.

Dealers supplied at the usual rates, at the factory, on Market street, between Sixth and Seventh, or at N. C. & D. Morse's, Fourth street, under the National Hofel.

IN VIEW OF A CHANGE IN THEIR

business on the 1st day of July next, will offer their
entire stock of bry Goods at prices lower than any

or of the Revolution—Memoirs, &c., of Affections, in families around me."

Reed, Cutler & Co., Druggists, Boston, sole proprietors.

Take no other, as there are many imitations. Price 50 tructions in the different branches. Sectional Maps of Kansas and Nebraska. MORTON & GRISWOLD. UST RECEIVED—THE KNICKER- Main street.

bocker for February, 1857. Also, a large lot of Valentines. For sale by

F. MADDRN, 101 Third street, three doors from Post-office. To Accordeon Players. I HAVE JUST RECEIVED, DIRECT from Paris, five dozen Trembling Polkas, of all styles and sizes. These instruments are a recent improvement upon the Accordeon, having a clear double tone, with a beautiful trill in imitation of the voice. Every Accordeon player should have one.

New Music! New Music! UST RECEIVED, ALL THE latest publications in this country and Buope, containing selections from the most recent
ullished operas.
The ladies are respectfully invited to call and

For sale wholesale or retail, by
D. P. FAULDS, Publisher of Music,
ja21 539 Main st., bet. Second and Third. A Book for Business Men.

STODARD'S READY RECKONER-Adapted to the wants of Farmers, Merchants, Manics, Lumber Dealers, Boat Builders, Stock Oonies, Bankers, &c., &c., containing a Produce a terchandise Reckoner; a Monthly and a Weekly Tar Farmers, Merchants, Merchants, &c.; Board by 'cek; Board Measure; Timber reduced to Inch Bocessure; Log Measure; Plank Measure; Timber Mure; Bark and Wood Measure; Value of Wood a ark her Cord, Value of Avictors sold by the Cord Wolfer of Avictors sold by the Cord College.

Hosiery, BRAITHWAITE'S RETROSPECT OF

Practical Medicine and Surgery. PART THIRTY-FOURTH, FOR JANUARY, 1857,

Received this day and for sale by C. HAGAN & CO., Main st. Peters, Cragg & Co., PIANO-FORTE MANUFACTURERS, HAVING INCREASED OUR FACILand the system feverish. The Balm of Zanthorra

would respectfully inform our whole-and retail purchasers that we hope the future to be able to supply the increased demand for our instruments. As regards the merits of our Pianos, we would respectfully refer to the fact that, for the last five years, we have received the Highest Awards when placed in competition with the Premium Pianos of New York and Boston.

133 Finishing and Piano Warerooms, corner of Main and Sixth streest.

Factory, corner of Fourteenth and Main streets.
ja22 PETERS, CRACK & CO.

REMOVAL.

MARKET STATE AND LIFE THE FIRST AND MOST ELEMENTS (CARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EAR STATE AND MOST ELEMENTS (CARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVERY VARIETY). In 18 CARD OF EVERY VARIETY (C. ARDS OF EVER

that, from my long experience, I can please all who may favor me with their patronage. My Pianos are manufactured from the best materials, with full from Frame and Grand Action. They are warranted equal to any in the United States. Repairing done at short notice, by experienced working. Dealers, schools, and seminaries supplied a usual discount at the factory, on Market street, between Sixth and Seventh (Deppen's four-story block), or at N. C. & D. Morses's, Fourth street, under the National Hotel.

N. B. I am now doing a large business, and will sell Pianos for cash or approved paper at cost until the opening of navigation. [se30 dly] G. F. J.

DIANO-FORTES.—AN IN—

Notice.

DIANO-FORTES.—AN IN—

Notice.

DIANO-FORTES.—AN IN—

Voice of Seven-Octave Piano-Fortes J. M. E. J.

LAMES W. LONES HAVING THIS.

TAMES W. LONES HAVING THIS.

The manufacturers, Manufacturers, Manufacturers, CORNER OF SIXTH & MAIN STREETS, SHARER HAVE ON HAND A FULL AND HA

Coal! Coal! WE HAVE COMPLETED OUR AR-rangements for receiving regular supplies of

HARDWARE, &C.

SPECIAL NOTICES

cure in cases of Scrofula, Liver Complaint, Dyspepsia, and numerous ulcerous and eruptive diseases. It acts with extraordinary potency upon the fluids of the body, cleansing them from all deleterious particles, and as a restorative, disinfectant, and gentle aperient combined.

Prepared and sold by A. B. & D. SANDS, Drug gists, 100 Fulton street, New York. Sold also by J. B. WILDER & BRO., Leuisville, Ky. Sold also by Druggists generally.

Opinions of the Clergy. VEGSTABLE PULMONARY BALSAM, for Coughe, Golds,

and Consumption.
The late Rev. Dr. LEONARD WOODS, Andover, Mass., MILBURN, THE LECTURER.—THE
Rifle, Ax, and Saddle-Bags, and other Lectures, by Wm. Henry Milburn. With introduction, by Rev.
Dr. McClintock, and portrait. Price Sl.
MORTON & GRISWOLD.

The late Kev. Dr. Leonard Woods, Andewer, Mades, writes—"From a long use of the Vegetable Palmonary Balsom in my family circle, and in some instances among theological students, I have been led to regard it as a safe and efficiencies medicine."

Par Dr. Lyman Russium Realess are—"I have used

Arthur.

-The Postical Works of Rev. George Croly. 2

used with good effect in the early stages of Palmonary

cents and \$1. no Sold in Louisville by WILSON & STARBIRD, Holloway's Ointment.

THE vessels of the skin, under the renovating action of this great external remedy, rapidly discharge the poisonous particles which produce eruptions, sores, boils, or any kind of exterior irritation. New York, and No. 244 Strand, London, and by all druggists, at 25 cents, 82½ cents, and one dollar per

For the rapid ours of Coughs, Colds, Hoarseness, Bronchitis, Whooping Cough, Asthma, and Consumption, is universally known as the best remedy ever yet discovered for every variety of Pulmonary Disease. Se wide is the field of its usefulness, and so numerous the cases of its cures, that almost every section of the country abounds in persons publicly known who have been restored from alarming and even desperate diseases of the lungs by its use. When once tried, its superiority over every other medicine of its kind is too apparent to escape observation; and where its virtues are known, the public no longer hesitate what antidote to employ for the distressing and dangerous affections of the pul-monary organs which are incident to our climate. By its timely use many, nay, almost all, attacks of disease upon the lungs or throat are arrested, and thus are saved many thousands every year from a premature grave. No family should be without it, and those who do neglect to provide themselves with a remedy which wards off this dangerous class of diseases, will have cause to deplore it when it is too late. Proofs of the surprising efficacy of the Cherry Pectoral need not be given ery neighborhood. But those who wish to read the statements of those whose whole health has been restored, and whose lives have been saved by its use, will find them in my American Almanac, which the agents | 76,076 Prizes, below named have to furnish gratis for every one. ** Prepared by Dr. J. C. AYER, Lowell, Mass., and sold by J. C. Ayer & Co., Cincinnati, all the druggists in

Louisville, Scribner & Devol, New Albany, and all dealers everywhere. ja12 d&w2m ET THERE are but few remedies which cure Diarseems to act like a charm, checking the disease at once and leaving the system perfectly healthy and regular. Prepared by H. S. Humphrey, Ogdensburg, N Y.
"The Zanthorea is a medicine valuable in numerous varieties of bowel affections, as I am well convinced

from having prescribed it; and in those obstinate cases of a chronic form, I know of no one thing in which I "S. M. SHERMAN, M. D. "Oedbassurg, July 13, 1856." By For sale by R. A. Robinson & Co., Bell, Talbot & Co., and Raymond & Patten, Louisville. Price, 25 and

Do you wish your hair to be soft and sliky? Mothers, shall your children have good heads of hair? Use Bogle's Celebrated Hyperion Fluid. Should the color be unpleasing, Bogle's Electric Hair-Dye will magically change it to a black or brown of the most natural description. For the complexion, Bogle's Balm of Cytheria is unrivaled. These articles are warranted the best in the world.

EXP Sold by the proprietor, W. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor, W. BOGLE, Boston, and Grand Fluid Sold by the proprietor, W. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor, W. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor, w. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor. W. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor. W. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor. W. BOGLE, Boston, and Color Both Sold by the proprietor.

Dissolution of Copartnership.

W. E. ROSINSON.....MES. E. A. MOORHFAD......J. H. SENGE.
BONNET FRAMES AND CROWNS. oysters, game, and all the substantials at the market, which will be served up in

COPARTNERSHIP.

THE UNDERSIGNED, WM. MUSSLMAN, formerly of the old firm of MUSSELMAN & CO., and ANDREW J. MUSSELMAN for the late firm of MUSSELMAN & CO., have formed a copartnership under the name and style of MUSSELMAN & SON, for the purpose of Manufacturing Tobacco in all its various branches. They have taken the large warehouse recently occupied by Ward & Nash, on Second street, between Main and the river, where they will be fully propared, in a few days, to furnish their friends and the public with all the choice brands of Tobacco herestofore made by the old firm of MUSSELMAN.

COBACCO.—LANGHORN'S, HOL-land's, Jones's, and all the best brands of Tobacco, in store and for sale by OWEN & STROTHER.

WM. MUSSELMAN.

Lecisville, Jan. 27, 1857—ja28 dawtf

Copartnership Notice.

Copartnership Notice.

THE PARTNERSHIP HERETOfore existing between Edward Nalls and Brannin
& Summers, expires by limitation on the list day of Feb.
next. The undersigned will, on that day, form a copartnership for the purpose of continuing the Cotton
Factorage and Commission business, under the style of
HILLIARD, SUMMERS & CO.

ISAAC H. HILLIARD,
B. H. SUMMERS,
JAMES BACERS,
JOHN S. BRANNIN, Louisville.

A. STRINAU M. LICHTEN.

OUR STOCK IS MOST COMPLETEUR STOCK IS MOST COMPLETEIn store and for sale by

DOCK, WICK & CO.

MEDIUM TOBACCOS.

85 boxes James Wilson's brand;
75 do John Jones do;
27 do John Hall do;
39 do Pioneer do;
In store and for sale by

LOTTERIES.

Royal Havana Lottery. THE NEXT ORDINARY DRAWING of the Royal Havana Lottery, conducted by he spanish Government, under the supervision of the formula of the land of the formula of the land of the

D D O O O O . SORTEO NUMERO 576 ORDINARI CAPITAL PRIZE \$100,000!

SATURDAY, February 14th, 1857.

DERIVATION OF FAMILY NAMES, the Vegetable Pulmonary Balsam myself, with benefit, in Catarrhal Coughs and Colds, and have known it to be

GREAT LUCK! GREAT LUCK!! \$42,500 Sold

Half was sent to Virginia;
One Quarter to Boston;
One Eighth to Cincinnati;
One Eighth to New York,
the CA\$H is ready for the fortunate holders,
the Havana Plan Lotteries have become the popular series of the day. Every Prize is drawn out, and, sequently, when the Tickets are all sold, every Prize the sold.

RICH SCHEME FOR FEBRUARY, 1857. R. FRANCE & CO., Managers.

GRAND Consolidated Lottery of Maryland. To be drawn SATURDAY, February 21st, in

Baltimore, Maryland. Drawn under the superintendence of the State Commissioner. PRIZE, for all those Tickets without a drawn num-er are each entitled to a FIVE Dollar Prize!

Certificate of Package of 26 Wholes costs... ### Address all orders to
T. H. HUBBARD & CO.,
fel2 deod&weow Agents for Managers, Balt., Md.

HATS & MILLINERY. HATS.—PARIS FASHION, FOR spring, just received per express and for sa PRATHER, SMITH & CO., 455 Main st

TO COUNTRY MERCHANTS. Hats, Caps, and Straw Goods for Spring. HAYES, CRAIG & CO. ARE PR FELT HATS, OF EVERY DESCRIPtion and color, are to be had of

PPLE BRANDY AND OLD BOURBON-pure and very old-now on the second second

Hats, Caps, and Furs.

CORNER OF SIXTH & MAIN STREETS, K

STEAMBOAT AGENTS, FORWARDing and Commission Merchants. Agents for the
Baltimore and Ohio Railroad.

Prompt attention given to all business entrusted to our care.
I. S. MOORHEAD & CO.,
fel d3m No. 23 Wali street, Louisville, Ky.

COPARTNERSHIP

WANTS. WANTED-BY A YOUNG MAN, A

WANTED—A GERMAN GARDEN-stands gardening and the cultivation of fruit trees, can hear of a good situation by addressing "A.B.," Demo-crat Office, Louisville. References as to fitness will be required.

a good washer and ironer. Those having one to hire will please let us know.

ja27

JOHN B. McILVAIN & SON. 1 Prize of ... \$100,000 | 5 Prizes of ... \$2,00 | 1 Prizes of ... \$2,000 | 5 Prizes of ... \$2,00 | 1 Prizes of ... \$2,00 | 1 Prizes of ... \$2,000 | 5 Prizes of ... \$400 | 1 Prize

Whole Tickets, \$20; Halves, \$10; Quarters, \$5.

Prizes cashed at sight at 5 per cent. discount.

Rank of Kantucky: Bank of Kentucky; Southern Bank; Northern Bank;

At the market price. HUTCHINGS & CO., set

FOR SALE AND RENT. THE GRAND CONSOLIDATED oftery, Extra Class One, (Havana Plan.) The handsome Prize was sold by T. H. HUBBARD acres, with a comfortable weighting, servants', carriage area, with a comfortable weiling, servants', carriage

t drawing takes place in Baltimore city, Feb.
L. Capital Prize, \$33,000. Tickets \$10.
TORN SALE.—A NEGROMAN
about 19 years of age, who has been raised thorized agents for the managers.

FOR SALE,—IMPROVED FARM

FOR SALE. - A LOT OF GOOD WORK MULES for sale at low prices. WORK MULES for sale at low prices.

FOR SALE.—A LOT OF STOCK FODDER in shock, suitable for Draymen. Also, CORN. Alsof a large lot of IRISH POTATOES and TERNPS, on Salt River Turnpike, one mile from Broadway, by [fab6 d5*] JNO. C. McCONNELL. FOR SALE-A VALUABLE NEGRO MAN. He is an accomplished cook and a second second cook and a servant, carriage driver, &c. Sold for no t, but to close up an estate. He may be seen larke's, on Market street between Fifth and

MULES, three years old in the spring; work well, and will be sold a great bargain. Inquire at Coons & Adams's livery stable, on RY.

FOR SALE—A RETAIL DRUG
STORE, in a central location, and doing a good
business. The stock is fresh and in good order, and no
old or unsaleable stock on hand. The fixtures are neat,

FOR SALE-TWO GOOD DRAFT

RESTAURANTS, &C.

Walker's Exchange.

WHICH THE MARKET AFFORDS.

OYSTER OF

ECEIVING DAILY, PER EX-

DIANO-FORTES.—AN IN
Worker of Seven-Octave Plano-Fortes

I voice of Seven-Octave Plano-Fortes

I AMES W. JONES, HAVING THIS

day sold his entire interest in the firm of JONES

CONCERTINAS, FLUTINAS, AND

Accordoons. A great variety of the above of the above of the plano-Fortes

I AMES W. JONES, HAVING THIS

Synthes, the planting of the plano-Fortes

I AMES W. JONES, HAVING THIS

Synthes, the planting of the planting of Free I will be usiness of the late firm.

Accordoons. A great variety of the above of the planting of the pla

Copartnership Notice.

THE UNDERSIGNED HAVE THIS

day entered into copartnership, as successors of the late I. S. Moorband, in the STEAMBOAT AGENCY and FORWARDING and general COMMISSION business, under the name and style of I. S. MOORHEAD CO., at No. 28 Wall street.

W. E. ROBINSON.

Mrs. E. A. MOORHEAD, J. H. BUNCE.

Louisville, February 1st, 1857.

J. HADDOX.

No. 491 Market street.

A NEW ENTERPRISE!!

A NEW ENTERPRISE!

MISCELLANEOUS. UNDRIES.
Ladies' Goat. Kid, Morocco, and Calf Boots;
Misses' do do do;
Children's do do do;
Men's coarse and fine Boots, Brogans, &c.;
Boys' do do do do;
Youth's de de do No; YDER.

[Successor to Jones & Snyder),
fet2

Ladies double-soled Kid-Gaiters:

Do Lasting Heeled do:

Do double-soled Lasting do;

Do fine white Kid de;

Do do Sarin do;

Just reserved and for sale by

fet2

John SNEDER.

Ladies' HEELED BOOTS.

Ladies' thick-soles Morosee and Kid Heeled Boots;
do thin do de do do do;

Just received and for sale by JOHN SNYDER,
fel2 (Snecessor to Jones & Snyder), 449 Market st.

FRIDAY......FEB, 13, 1857.

TP We have before us the report of the Superintendent of Public Schools of Louisiana. is poor, the teaching will be of the same sort; to inhale it. and it is not worth while to sigh over it. The USE OF MILK IN MANUPACTURES.—Milk has report zealously recommends the establishment made its way into textile factories, and has be

It is thought generally that there should large quantities, in England, from the farmers changing books; but the expense is small, and article the name of "lactarian." the effest is not desirable. It is not desirable that all the youth of a State should be taught the same way, and take the same view of all subjects. There is a merit in variety as well discharge missiles electrically. He decomposes you give him 15 pounds of hay, how many the 74th year of his age, and the disease of as uniformity Indeed, the skillful teacher water by a process, as yet secret, allows the gas pounds of turnips must you give him to make to accumulate, and then uses it with all the up the supply? Answer—75 pounds, which, at will find different books adapted to the capacities of different students. There is another evil about it; the books selected may not be the best. Superintendents and trustees are quite as incompetent as teachers; and their lack of judgment may curse a whole State with inferior books, under the law of uniformity. A competent teacher ought to select the books he uses, for he will use his own choice to better advantage than he will use others; and he ought always to have some discretion.

There is one evil about public schools that is not often dwelt upon. It is the incompetence hither; a distance of 180 miles by railroad. rally imbibe a high sense of their own responsiignorant of what to do. They damage the sys- at Hamburg, eight hours afterwards. ficial, empty pretension approved. If trustees tion: are often justly tired of teachers, both teachers. Suppose a block was to be raised up along the and the public often have more reason to be pyramid, in order to be placed in one of the

numerous seedy expectants of salaries, fees, rollers it is moved on to that platform, with a low and honors, that are to be provided for. There pile of blocks once more near the center underis a year's living in prospect, and no wonder death. Then the process of tilting and raising that the brethren should be exercised as the is again gone through; and so on until it has

any worse for Louisville, that's one consolation ; fitted out at Providence for the North tive. This city is to be party-ridden; it is her with profit .- Scientific American. manifest destiny for some time to come. She | Spinning on Cotton Plantations has paid pretty well for her folly; but she has not yet paid enough to be satisfied. We sugof an election be dispensed with. That much, at least, might be saved these hard times. We ment to manufacture the cotton into cloth on for the council, we can't count. The two dollars a meeting are a considerable stimulus to men of great ambition, and no doubt the aspi- The Securities of the Late Auditor Talbott. rants will be as numerous as musquitoes in Au- Mr. Talbott gave two bonds for the faithful gust. A great portion of Louisville is profoundly indifferent to the city government. It has done all the harm it could, and business will of the State of Indiana, according to law," and go on without it-in spite of it. It is entirely the other for \$25,000, with good security, for the Know-Nothing business, for it consists in ruling.

faithful performance of his duties under an act, entitled, "An act to amend an act to authorize

The only members implicated in the charge of corruption made against Honorables and regulate the business of general banking," passed March 3d, 1855, as required by the fifth section of said act. in Congress, belong to the Republican party. It As neither the Gramercy or Shawnee Bank is said there are five belonging to the questions ble fraternity—four from New York and one from Illinois. This result is in accordance with Mr. Talbott upon the \$25,000 bond. The secuthe whole world's experience. No party pro-fessed such an amount of purity, and charged of the Grand of the and had the aid and comfort of the clergy of holders have for the redemption of the notes of their section, with some few exceptions. Their these Banks.

ton will be a rich comment on these lofty pre-tensions, if it turns out according to the hints now given out. This same Republican party is now the most compared and large of the banks to was expected that Mr. Talbott would feel it incumbent upon him, as a man of honor, to make isted in this country. Its morals are as low as its pretensions are high; and the first development is likely to be made in a tangible shape at Washington. Its conduct in relation to Kan- occasioned either by his indiscreti sas showed a recklessness and depravity not ness, or want of sagacity .- Ind. State Sentinel. often witnessed, but the iniquity of their do- A PAIR OF BRIDAL BITS .- We find the folings on that subject was over-looked in the ex- lowing items floating around loose in the papers, citement, and hidden under an affected zeal for and unite them as eminently worthy of each freedom. This corruption at Washington is not other's society: so easily managed or apologized for. It shows At a wedding the other day, one of the guests no zeal for freedom, but a good deal for the dol- who is often a little absent-minded, observed, lar; and although the world has a great weak- gravely: "I have frequently remarked, of late, ness for the dollar, it has no excuse for such married this year."

passed a bill to remove the seat of government bride? Because the bride is always given away, from Omaha to Douglas, in Lancaster county. while the bridegroom is usually sold. The Governor, for very good reasons, vetoed WABASH AND ERIE CANAL.—The canal is in it. The Nebraskan is much excited about it, fine boating order again, and boats were arrivand uses hard words against those concerned in

warehouse is crammed with pork, wheat, tobactor of as a candidate for Congress in the district of South Carolina lately represented by Preston S.

Brooks, deceased.

warehouse is crammed with pork, wheat, tobactor, waiting for the opening of the canal. There will be a larger amount shipped from here by the river, this season, than ever before.

Evensville Enq., 10th.

War H. CRITTENDEN.

Following the Post-office.

GOLDEN SIRUP.—100 PACKAGES

Baltimore extra, in barrels, halves, and kegs, just looks of the canal. There will be a larger amount shipped from here by the river, this season, than ever before.

Evensville Enq., 10th.

Following the Congress in the district of the Post-office.

AND'W BUCHANAN & CO.

Art, Science, and Discovery.

states that during the last six or seven years, a great object to the farmers of Maine to raise few operations have been performed in Edin-burgh, either in hospital or in private practice, stock during the winter. Hay, we all know, is without the patient being previously anæsthe-tized with chloroform. During that period one this purpose; but there are many other crops death has occurred in the city among the many which can be raised to advantage among us, and thousands who have been subjected to the use of which are very valuable for furnishing food to chloroform. But during the same six or seven stock and thereby saving hay. years, among the comparatively few operated upon there without chloroform, three or four crops for above-named object, it will be necesdeaths are certainly known to have taken place, sary to compare the nutritive properties of the The system of public schools in that State is either during or immediately after surgical oponly ten years old; but it has made some program of the property upges reforms in it with tween chloroform and ether and their effects.

Experiments, and close and careful compari-

gress; and this report urges reforms in it with Ether has a strong penetrating odor, which rengreat zeal. The account of its imperfections is ders it repugnant to some persons; it always comthe following as the comparative difference be tween the articles mentioned and good hay. public school systems are all imperfect; but frequently provokes coughing, and sometimes suffocation. Chloroform does not disturb nor now put them in tabular form, so as to give the time only will cure the evil. There is a general complaint about incompetent teachers, and we compared to the comparing them. apprehend that will remain a long time to dis- developes its anæsthetic effects slowly, and they course about. There is but one effectual rem- remain for some time after the experiment or the operation is ended in the form of intoxicaedy, and that lies in providing money to pay tion, headache, feeble pulse, and cold limbs. good salaries. There is no lack of men com- Chloroform, on the contrary, ceases in general petent to teach, if the business would pay; its action when the patient stops inhaling it, and either in profit or honor; but as long as the pay it is only in special cases that it is seen to prolong its effects for some time after the patient ceases

of Normal Schools; that would do some good, come a valuable adjunct in the hands of the but still the main trouble would remain. The chief calico printer and the woolen manufacturer. In benefit of a Normal School will be found in its species of painting, the colors are laid on the tendency to invest the business of teaching with surface of the goods in an insoluble condition something of professional honor, and a little of that goes a great way in securing qualifications.

We shall not notice dealls: but there is one.

We shall not notice dealls: but there is one. We shall not notice details; but there is one always used, until a Glasgow manufacture idea generally pressed in all reports of the found a more economical substitute in milk sort that is vicious, and ought to be abandoned. For this purpose buttermilk is now bought in and the desired insoluble matter for mechanical be a uniformity of school books all over the purposes is obtained from it at a price far below State. This is urged to save the expense of egg albumen. The patentee has given to this

> ELECTRICAL DISCOVERIES .- M. Ador, of Lyns, who has been allowed to try his experiments before the government authorities at of an electric discharge. MM. Lacanagne | 60 pounds the bushel, will be five pecks. and Thiers, of the same city, have contrived a which being brought into igneous fusion, electricity is developed, and may be applied to purposes of illumination, and at the same time uminum is produced.

To KEEP THE FEET WARM IN RAILROAD rect, they will be a convenient guide to the far-CARS .- Bayard Taylor, now in Europe, in a late mers infeeding cattle, etc., on other articles, in letter to the Tribune, says :

We left Berlin on the 29th, and came directly of trustees. We hear a good deal of the in-ing the feet, which in our case was wholly succompetency of teachers; but not much of the folly of trustees. The latter make the reports, with carpeting, and filled with hot sand, are man. and the former are not heard. Trustees gene- placed upon the floor, between the seats, so that exercise in order to enjoy health. Every being the license of the only liquor-seller in the vilthe passengers on both sides can make use of them. These boxes were mildly warmed when just as certainly as that the possession of a and to grant no further privileges to retail as certainly as that the possession of a and on the privileges to retail them. bility; and must be doing something, although we started, and not quite cold when we arrived

tem of public schools by their folly, and lay it | PLACING OF LARGE STONES BY THE ANCIENTS. on the teacher. Trustees are great in their way, It is well known that the mode by which the but it is often a very mean way, as teachers can ancients raised the immense blocks of stone testify. The latter often find themselves con- composing their pyramids and other structures, demned for the very best thing they have done, was by short pieces of wood. This mode of and their mistakes applauded. The most phi- operation has been thus explained by a gentlelosophical instruction is sneered at, and super- man named Perigal, before the British Associa-

tired of trustees. But we must have public schools and trustees, and get along as best we schools and trustees, and get along as best we can, with ignorance, folly, and incompetency. end of the stone being now depressed to the It will all come right in the millennium, perhaps ground, a pile of slips of wood is placed under it, close to the center, this pile being rather higher than the roller, and terminating in one tilted so as to bring the other end to the ground. ces to be filled in April next. It of wood underneath, close beside the first. On est of the city that is so much to that pile the block is tilted back to its former as the interest of party. There are position, and so on till it is raised a little above the level of the next course of masonry. By been raised up to the level where it is to take its

fix up the offices. They can't make matters cording to the New Bedford Mercury, is being and they may make them better. Indeed, if fishery. This shows the right kind of enter-they vary at all, the latter is the only alternative of oil will enable them to complex steams. price of oil will enable them to employ steam

gest that when the Councils get through, that ment that would be secured by spinning the cotthe result be announced, and that the expense with, the ginning of it. Upon the same princihave not yet seen the list of appointees to the be secured thereby? Will it be profitable for various vacant offices; perhaps it is not com- each planter to get up carding and spinning plete yet; or perhaps it is not to be known to any but the faithful. There are numerous aspirants about town to the office of Mayor; each We are of opinion that on a very large plantaone expects the nomination, and will get it—if tion it might be profitable to erect a cotton mill. he is not disappointed. How many candidates just as it might be profitable to erect a grist mill

fessed such an amount of purity, and charged with such flippancy the most monstrous crimes which will be equal to about 23 per cent. on upon other people. They were the praying party, their issues. This is the only security the bill

The family of Mr. Talbott is, we understand politicians had a zeal for virtue that was truly wealthy, amply so to redeem all the outstandalarming, and a horror of Democratic sinners, ing notes of these banks without inconvenience whom they desired to extirpate from the face of but we learn that he has little or no property in his own name, which can be reached for his liathe earth. They were so good.

The result of the investigations at Washingnumerous inquiries made of us about the situanow the most corrupt and lawless that ever ex- good the misapplication, on his part, of the bonds

that there have been more women than men

The following atrocity was committed by an old bachelor in Wisconsin, who is an editor: Why is a bridegroom more expensive than the

large amount of produce along the canal to come down at this time. Every little town and every warehouse is crammed with pork, wheat, tobac-

Agricultural.

CHLOROFORM IN SURGERY .- Prof. Simpson | CALCULATIONS IN REGARD TO FODDER .- It is

100 pounds of hay are equal to 275 pounds of green Indian corn,

442 pounds rye straw. pounds cut straw,

201 pounds of raw potatoes. pounds of boiled potatoes.

339 pounds mangel wurtzel 504 pounds turnips, 54 pounds rye,

46 pounds wheat, pounds oats,

pounds peas or beans. 64 pounds buckwheat, pounds Indian corn

68 pounds acorns, pounds wheat bran, 109 pounds rve bran.

pounds wheat, pea, and oat chaff, 179 pounds rye and barley.
From this "bird's eye view" it will be easy

to calculate the fodder value of any of the above articles which you may raise. For instance, if you have 504 pounds of turnips, they will give unds of turnips to be equal to one pound of

ons, who has been allowed to try his experi-ments before the government authorities at Vincennes, believes he has found out how to

Again: According to the table, a little more ington, Ky. pile which is something new in electricity. No than half a pound of Indian corn is equal to a water or acids are used in its construction, but pound of hay. If, therefore, you can give the instead thereof anhydrous salts are employed, same ox but 15 pounds of hay, how much Indian advertisements, had better put them in the corn must he have to supply the 15 pounds? Democrat. If they are green enough to be-Answer—A little over 812 pounds. Allowing lieve those papers that make false housts of corn to weigh 50 pounds per bushel, it will take five quarts and a third.

order to save hay.

Allowing the estimates in the table to be cor-

her weight per day. A sheep full grown eyes. 3½ per cent.—Maine Farmer. Horses and Men .- The same physiological

aw prevails in respect to all animals, including Every being endowed with muscle needs stomach is proof positive of the necessity of food to supply it. The following remarks on horses, tioners was heard, and Minerva is a temple of rom the Veterinary Journal, will be accepted as temperance. truth by every body-even by the elite who must always ride, and in all other respects refrain om vigorous, health-inspiring exercise; but their horses, they are aware, ought to be exercised daily, even though they are sent out with the empty carriage. They are wiser for their horses than for themselves. It is well for the orses that it is so:

"Horses require daily exercise in the open air, and can no more be expected to exist without t, than their owners. Exercise is an essential feature in stable management, and, like wellpportuned food, tends alike to preserve the ealth of the horses.

"Daily exercise is necessary for all horses, unless they are sick; it assists and promotes a free circulation of the blood, determines morbid natter to the surface, develops the muscular We cannot expect much of a horse who has not while such as have been daily exercised and well managed are capable not only of great exto do our bidding at any season. When an animal is overworked, it renders the system very susceptible to whatever morbid influences may be present, and imparts to the disease they The exhaustion produced by want of rest is equally dangerous; such horses are always among the first victims of disease, and when train, consisting of the locomotive, tender, attacked their treatment is embarrassing and un-

Col .: A few words in reply by way of explana- water, held on his way, plowing through Cultivator, in reply to mine of January 1st, on until he reached the bridge, when the appallin "Cherry Stocks." When my article referred fact was revealed that the swollen river had no perience with the same.

Mr. Batcham, or any one else; and in this connection let me remark, that I have a few as their noble freight of horses? And who, with fine bearing trees on both these latter stocks, out a thrill, can picture to his imagination the

Batcham is right with regard to our soil being their coffins and their tomb? well adapted to the growth of the cherry; and it is equally true, that that may account in part for our success with it, where in other localities

TRAINING CURRANTS .- If the querist in you st number, will "summer prune" his currant oushes yearly, in June or July, he will not, I think, have much trouble to train them in tree form; at least, I have found it so. The reason of this would seem to be, that it checks the elongation and consequent stockiness of the limbs, and thereby lessens the outward weight which causes them to break down.

SAMUEL COFMAN. CARROLL, Fairfield Co., Jan., 1857.

SELECTING THE BEST PEACHES .- Ed. Ohio Cult .: Now is the time for making arrangements for the spring; and in so doing, each one that cultivates a garden, should consider how many trees he must cultivate for the purpose of sup lying his family with fruit. Time was when Engineer's Office Louisville and Nashville R. B. Louisville, February 12, 1857. we did not look for peaches more than three or four weeks in the year; but fortunately times are altered, and we can enjoy them for about as many months, fresh from the tree. Then, this is not all; we should calculate to have such a supply as to have so large an overplus as to spare a large amount for putting up in cans; as by that means we can enjoy the luxury throughout the year. Now this supply should be all of the best quality, as it takes no more ground, and but little more cost, to raise the very best of fruit, such as would readily command from two to four dollars per bushel in any good market, than such as would go very dragging at twenty-

five cents per bushel. Our markets are very poorly supplied with fine peaches; and further, nine-tenths of the rural population of Ohio are ignorant of the excellence of the superior varieties; which is very ingular, as it is a fruit so easily cultivated, and yields a return in so short a time and so ample a

points so accessible, no branch of farm operainvested, than a few hundred peach trees well elected and planted.

JAMES EDGERTON. Sugar Grove Nursery, 1st mo. 19th, 1857.

.. ROBT. VAUGHAN. Coal! Coal! Coal!

MESSRS. BRAWNER & VAUGHAN

BY AMRY F. T. TUCKER

He has told me of a cottage,
Of a cottage among the trees,
And don't you think the gawkey
Tumbled down upon his knees!
While the tears the creature waste.
Were enough to turn a mill—
And he begged me to accept him,
But I hardly think I will!

DEATH OF A DISTINGUISHED MAN .- The pa

Those who desire everybody to read their

WANTED - A SITUATION. - A

Young man of known business habits, who

twenty-five citizens of Minerva, Mason county, Ky., have petitioned the County Court to annul ardent spirits there. The prayer of the peti-

Who's Afraid?-By letters received at Wash ington from Mr. Sumner, it appears he insists upon returning to his seat in the Senate, against the advice of his friends, if only for a few days. He is expected to make his reappearance in his WANTED-BANK STOCKS. seat next week, though it is announced to be his intention to sail for Europe on the 1st of March.

R. B. Rhett, jr., has purchased the interest of the late William R. Taber, jr., in the Charleston Mercury.

into Du Page River.

nkments, occasioning slides, undern and sweeping away bridges, have been the cause to make connections, and detentions of the mails, and a general derangement of the railroad lines in Illinois and Missouri. If this were all, we should be glad. On the Chicago and river, five miles from Joliet, the heavy rains of Friday had swollen the river till it overflowed its banks, covered the bottom, and submerge the track on both sides of the bridge. A freigh seven cars loaded with horses, approached this river on Saturday. The engineer, ignorant any obstruction, and confident in the firmnes CHERRY STOCKS - CURRANT BUSHES .- Dear and safety of the road, though covered with tion to friend Bateham's strictures in your last stream two feet deep, guided by the iron track, When my article referred fact was revealed that the swollen river had not in the face of authority, in recommending to Locomotive, tender, seven cars, with their others to "try" the Morello as a stock, and it freight of horses, one after another, disappeared was so expressed at the time. But let it be beneath the surface of the stream, deep enough borne in mind that the whole object I had in by reason of the freshet, to hide from view even view, was to bring to notice a stock, at once ery vestige of the train. Down went it, with hardy and easily to "come at," and also my ex- all in charge of it, and three of them were lost. One human life destroyed, overbalances the de I would no more dispense, for the present, with struction of a thousand horses. But who can the Mahaleb nor even the Mazzard, than would think, without a shudder, of those seven cars and seemingly as desirable as those on the Mo frantic death struggles of those helpless ani rello. If to have consulted pecuniary interest, mals, as with the falling train they took the fa I should have remained silent, as I have but tal plunge, and amid gurgling and inrushin ew to dispose of on that kind of stock. Mr. waters, their cars of easy transportation proving

HARDWARE CUTLERY. ORMSBY, BLAIR & CO., 506 Main Street

WE ARE RECEIVING DAILY OUT spring stock of goods, which we invitomers to examine, feeling confident we can both in price and quality, consisting of the

Copartnership --- Coal Trade.

purchased the interest of Robinson & Miller in the Coal Mine on the Youghiogheny river, heretofore carried on by A. Miller & Co., would respectfully announce to the public that the COAL business will be continued as heretofore, at McKeesport, by A. and W. J. Miller and the undersigned, under the style of A. MILLER & CO., and at Louisville under the style and firm of CHAS. MILLER & CO.

Louisville, December 1st, 1856.

Copartnership Notice.

WE HAVE THIS DAY FORMED A MORRIS.

MORRIS. We have purchased the stock of Clothing, Ladies' and Gentlemen's Furnishing and Toilet Goods, of Mr. C. Taylor, and will continue that business at his well-known stand, No. 481 Main street, where we shall be pleased to see his customers and the trade generally.

WM. C. KENNEDY,

Louisville, February 10, 1857.

on Jefferson street, between Third and Fourth, under Histrionic Hall. Our friends will please give us a call Louisville, February 12, 1857.

Pittsburg Coal—First Arrival.

WE RECEIVED A SUPPLY LAST night, only five days out from Pittsburg. Our customers will be supplied promptly at the market price.

W. & H. CEITTENDEN, fel3

Third street, opposite the Post-office.

OLDEN SIRUP.—100 DAGE.

Maiden Resolution.

Oh! I'll tell you of a fellow,
Of a fellow I have seen,
Who is neither white nor yellow,
But is altogether GREEN!
Then his name isn't charming.
For it's only common "Bill."
And he wishes me to wed him.
But I hardly think I will!

Oh! he whispered of devotion.
Of devotion pure and deep.
But it seemed so very silly.
That I nearly fell asleep!
And he thinks it would be pleasant.
As we journeyed down the hill,
To go hand in hand together,
But I hardly think I will!

He was here last night to see me, And he made so long a stay. I began to think the blockhead Never meant to go away! At first I learned to hate him, And now I hate him still— Yet he urges me to have him, But I hardly think I will!

I am sure I wouldn't choose him, But the very deuce is in it— For he says if I refuse him, That he couldn't live a minute— And you know the blessed Bible Plainly says we musn't kill, So I've thought the matter over, And I rather guess I will!

pers confirm the report of the death of Hon. Andrew Stevenson, one of the most prominent men and politicians of Virginia, at his residence in Albemarle county, Va., a few days ago. In I will cash it for any amount. A good bankaearly life he was elected a member of the Vir- ble name, sir. ginia Legislature, of which he was for several years its Speaker; subsequently he was elected to Congress, and for several sessions occupied on to the funds and would not pay unless a the Speaker's chair of that body; the duties of check of the individual in whose name they as much nutrition to your cattle as 100 pounds which he discharged with singular ability. From were deposited be given. The Colonel wen of good hay, or, in other words, it will take 5 Congress he was sent as Minister to England. bought with his "deposits" seven or After his return from England, he settled down leagues of land, before it began to be valuable An ox, it is said, requires 2 per cent. of hay upon his farm in Albemarle, and has since that and is now one of the richest millionaires on the per day if he does not work, and 2½ per cent. if he does work. Suppose, therefore, you have an ox that weighs 1,500 pounds, he will require an ox that weighs 1,500 pounds, he will require

> the 74th year of his age, and the disease of which he died was pneumonia. He was the Greek slave out of a little piece of marble? father of the Hon. John W. Stevenson, of Covlieve those papers that make false boasts of their circulation, it is their own loss. We pity their credulity. If you want to know what pa-

Y situation as Clerk in a Drug Store. Has had several years' experience in the business. Good reference of the several years' experience in the business. Good reference given. Address "A.," Box 8, Post-office, Richmond, Ky.

From the Mo. Republican of Tuesday. Appalling Disaster-Railroad Train Plunging

s:
5000 gross Gimblet Screws;
500 do Table Cutlery;
500 dozen Pocket do;
100 do Ivory do;
500 do Locks;
2000 do Door and Shutter Hinges;
600 kegs Nails;
100 Mousehole Anvils;
200 hoves assorted Axes.

EALED PROPOSALS WILL BE RE O ceived by the undersigned, until the first day of March, for the delivery, upon the depot lot of the Louisville and Nashville Railroad, in this city, of one million for the same of the isville and Nashville Railroad, in this city, of one million feet (board measure) of Allegheny PINE LUMBER, to be used in the superstructures of bridges or
said road from Rolling Fork to Green river.

The Lumber to be subject to inspection at the place of
delivery, to conform strictly to the dimensions in the
bills furnished, and to be sound and free from defects of
every kind. The delivery will be as follows: one third
previous to June 1st, one third previous to September
1st, and one third previous to December 2lst, of the
present year.

Bills of materials will be ready for inspection on and
after Monday, February 16th, or will be furnished to
bidders on application to the undersigned.

By order of the Board:
feld dfe2!

G. MACLEOD, Chief Engineer.

THE UNDERSIGNED, HAVING

Louisville, February 10, 1857.

Depositing "in the Name of the Lord." When the Mormons started for Utah, som years ago, B——, now Col. B——, accompanied them, and as the Mormons had the years ago, B—, now Col. B—, accompanied them, and as the Mormons had the greatest confidence in the Colonel, and he was a man of very prepossessing appearance, large, portly, dignified, and, it is said, "could talk the hind sights off a gross of rifles" against time—they deposited all their funds with him. The amount was over sixty thousand dollars, and the deposits were made by each Mormon "in the name of the Lord." After they had reached

their destination, and some time had elapsed. they wanted some money to use in making improvements, &c., and went to the Colonel, when for a day or two the following conversation frequntly occurred: Scene—Colonel's house with little office in

the basement. Enter Mormon.

Mormon—Good morning, Colonel. How's money matters? Colonel-Ah! money-eh! Oh! all right,

sir—always right.

Mormon—Well, Colonel, I should like a few hundred of that I deposited with you. Colonel—All right sir. What name was it deposited to the credit of? Mormon-It was deposited in the name of the

Colonel-A good name, sir-an excellent name. Have you got the papers?

Mormon—(aghast)—What papers? Promenade & Ev'ng Wear. Colonel-Why a check, or draft, of course.

Mormou—(astonished)—Check!—draft! Colonel—Yes; check—draft. Didn't you say your money was deposited in the name of the Mormon—(his eyes opening)—Ye-e-e-s! Colonel-Well, bring me his check or draft.

The Mormons finally discovered the "pint' of the joke, and endeavored to make the Col-

Pacific. Since that occasion the Mormons have

WANTS.

per has a large circulation, don't look at a card at the head—look in the stores, dwelling houses, A milchcow is said to require 3 per cent. of on railroads, steamboats, &c.; use your own with the weight per day. A sheep full grown eves.

WANTED-A GERMAN GARDEN-WANTED—A GERBIAN, who fully understands gardening and the cultivation of fruit trees, can hear of a good situation by addressing "A. B.," Democrat Office, Louisville. References as to fitness will be appropried.

WANTED-FOR THE BALANCE of the year, a NEGRO WOMAN, who is a dwasher and ironer. These having one to will please let us know.

JOHN B. McILVAIN & SON. WANTED-FIFTY SHARES

Franklin Saving Institution Stock, at the man HUTCHINGS & CO., Newcomb's Building. ket price. Bank of Kentucky;
Southern Bank;
Northern Bank;
Commercial Bank;
Bank of Lonisville;
At the market price,
set

Corner of Main and Bullitt streets

SPECIAL NOTICES

Clove Anodyne Tooth-Ache Drops. Wmy will ye suffer? Read the following letter from a

New York December 19th, 1846 my practice I have extensively used your Clove Anone with much success for the relief of the tooth-ache; and, as I constantly recommend it to my patients, I ave of it over other remedies.

I am yours, very respectfully,
M. LEVETT, Dentist.
BS_ Prepared and sold by A. B. & D. SANDS, Drugists, 100 Fulton street, New York. Sold also by J. B. WILDER & BRO., Louisville, Ky. Sold also by Druggists generally.

Ayer's Cherry Pectoral, For the rapid cure of Coughs, Colds, Hoarseness, Bronchitis, Whooping Cough, Asthma, and Consumpon, is universally known as the best remedy ever yet vide is the field of its usefulness, and so numerous the try abounds in persons publicly known who have been FOR SALE A COUNTRY RESI estored from alarming and even desperate diseases of the lungs by its use. When ones tried, its superiority er every other medicine of its kind is too apparent to he public no longer hesitate what antidote to employ for the distressing and dangerous affections of the pul-monary organs which are incident to our climate. By ts timely use many, nay, almost all, attacks of disease smith on the upon the lungs or throat are arrested, and thus are \$\times MORRIS\$. grave. No family should be without it, and those who lo neglect to provide themselves with a remedy which to neglect to provide themselves with a remedy which on a farm, and can make himself useful both in anset of deplore it when it is too late. Proof of the surprising efficacy of the Cherry Pectoral need not be given to the American people—they have living proofs in every neighborhood. But those who wish to read the statements of those whose whole health has been restored and whose lives have been eaved by its use, will be a constant of the ored, and whose lives have been saved by its use, will the finest grass la

ouisville, Scribner & Devol, New Albany, and all dealeverywhere.

The vessels of the skin, under the renovating action this great external remody, rapidly discharge the sonous particles which produce eruptions, sores,

oils, or any kind of exterior irritation New York, and No. 244 Strand, London, and by all New York, and No. 244 Strand, London, and by all FODDER in shock, suitable for Druymen. Also druggists, at 25 cents, 62½ cents, and one dollar per fello do&wil fello do&wil Erondway, by [feb6 do*] JNO. C. McCONNELL. THERE are but few remedies which cure Diarrhoea and Dysentery without leaving the bowels costive and the system feverish. The Balm or Zanthoras seems to act like a charm, checking the disease at once and leaving the system perfectly healthy and regular. Prepared by H. S. Humphrey, Ogdensburg, N. Y. The Zanthorea is a medicine valuable in numerous varieties of bowel affections, as I am well convinced from having prescribed it; and in those obstinate and

rarieties of bowel affections, as I am well convinced from having prescribed it; and in those obstinate cases of a chronic form, I know of no one thing in which I Second street. ould place more confidence. "S. M. SHERMAN, M. D.

"Ocdanasure, July 13, 1835."

19. For sale by R. A. Robinson & Co., Bell, Talbot & STORE, in a central location, and doing a good of enuts.

Price, 18 and ja27 d&w2m

New Arrangements.

GLASS PICTURES, such as Chemestypes, Colodiotypes, and Crystalotypes, made and encased for any order and or eity property. Ambrotypes, and Crystalotypes, made and encased for Sphereotypes and Daguerreotypes, \$2 and upwards. Photographs, plain, six for \$10, or one for \$5. Photographs, colored, from \$15 to \$75-colored in oil, water, Bor Gallery-No. 479 Main street, between Fourth and NOS. 442 AND 444 MAIN STREET,

THE Office of the Jeffersonville Railroad Company has been removed from the south side of Main street to No. 562, north side, between Second and Third, in Munn & Buchanan's old stand. Are You Getting Bald?

Removal.

Do you wish your hair to be soft and silky? Mothers, shall your children have good heads of hair? Use Bodin's Celebrate Hyperical Schools of their Use Bodin's Celebrate Hyperical Schools of the color be unpleasing, Bogle's Electric Hair-Dye will magically change it to a black or brown of the most natural description. For the complexion, Bogle's Balm of Oytheria is unrivaled. These articles are warranted the best in the world. 1827 Sold by the proprietor, W. BOGLE Boston, and similar goods can be bought in the enstern markets.

Bos Sold by the proprietor, W. BOGLE, Boston, and similar goods can be

Agents throughout the world. Private Lessons IN PENMANSHIP GIVEN
to Ladies and Gentlemen.
A. SHICKEDANTZ,
jaile dlm Practical Book-keeper and Assountant.

SUGAR.—60 HHDS FAIR TO PRIME SOUTHERN PACIFIC RR. STOCK. sale by felo BLANCAGNIEL MOORE & MUERAY. Sperce felo dim 50 hhds choice New Orleans Sugar;
21 hhds refined Candy Sugar, landing per steamboats John Briggs and Jas. Montgomery, and
for sale by
ANDREW BUCHANAN & CO.

BLANANANA & CO.

BULMINGTON
JUST RECEIVED—NICK NAX FOR
Tar (in fine order, large bbls) received per steamer
Pete Whetsteam and for sale by
fell J. BENEDICT & SON.

B. F. DURKEE J. M. HEATH L. G. HOWARD.

COLUMN.

BARGAINS

DRY GOODS.

CARPETINGS,

HOUSEHOLD

AND

STEAMBOAT

FURNISHINGS!

RICH DRESS SILKS

VELVET AND CLOTH

CLOAKS,

NOVEL STYLES.

BROCHE, PLAID, AND STELLA

SHAWLS

De Lains, French Plaids,

WERINOES.

SUPERB

A SPLENDID ASSORTMENT OF

BLANKETS AND WOOLEN

GOODS!

EVERY VARIETY

Linen Goods,

Control of the contro

ac., ac.

One Price Only!

FOURTH STREET,

Between Marketand Jefferson

FOR SALE AND RENT.

FOR RENT.-FORTY-FIVE ACRES

GARVIN, BELL & CO.,

STAPLE & FANCY DRY GOODS,

Manufacturers of Clothing. DESIRE TO INFORM THEIR CUS

A LL PERSONS HAVING CLAIMS against the estate of Wm. C. Kidd. deceased, are requested to present them to me for settlement, at the office of John C. Barret, on the south side of Jefferson street, between Fifth and Center. fel2 d6 GEORGE E. KIDD, Adm'r.

LOTTERIES. Swan & Co.'s Lotteries

CAPITAL PRIZE,

\$50,000. THE FOLLOWING SCHEME WILL

be drawn by S. SWAN & CO., Managers of the Fort Gaines Academy Louters, of Georgia, and Sowthern Military Academy Louters, of Alabams in each of their Louteries for February, 1987. CLASSO, To be drawn in the city of Mobile, Ala, in public SATURDAY, Feb. 7th, 1857.

> CLASS 24, THURSDAY, Feb. 19th, 1857.

CLASS 25, To be drawn in the city of Atlanta. G

SATURDAY, Feb. 28th, 1857. ON THE PLAN OF SINGLE NUMBERS 3,260 PRIZES!

MAGNIFICENT SCHEME!! Prize of\$50,000 is . APPROXIMATION PRIZES.

Bo do in quarter to 222 May 2021 and 2022 May 2021 and 2022 May 2021 and 2022 May 2021 and 2022 May 20 signate.

The list of drawn Numbers and Prizes will be

1917 days. R. All communications strictly confidential. R. Prize Tickets cashed or renewed in other Tickets either office.

129. Address orders for Tickets or Certificates eiths.

S. SWAN & CO., Atlanta, Ga.,

ja20 d&w Or S. SWAN, Montgomery, Ala., Royal Havana Lottery.

THE NEXT ORDINARY DRAWING SATURDAY, February 14th., 1857. 5 B 0 0,0000.

\$100,000 4 Prize of \$2.08 50,000 5 30,000 52 1,966 10,000 145 400 5,000 20 Approximations, \$,800 Four Approximations to the \$100,000 of \$600 each; 4 of 400 to \$50,000; 4 of 400 to \$30,000; 4 of \$400 to \$10,600; 4 of

GREAT LUCK! GREAT LUCK!! \$42,500 Sold

RICH SCHEME FOR FEBRUARY, 1857

GRAND Consolidated Lottery of Maryland. EN A SECONDO

Franklin Insurance Company. FOR SALE. - A LOT OF GOOD WORK MULES for sale at low prices, the WORK MULES for sale at low prices, to at the stable of feed dim

M. P. HEADY & CO.

By Democrat copy one mouth and send bill OF LOUISVILLE, KY.

> DIRHCTORS.
> William Garvin,
> John W. Anders
> ow, William Hughes
> Lawrence Richa William Gay,
> James E. Breed,
> James S. Lithgow,
> James B. Wilder,
> nrs dew

Commercial Insurance Company. LOUISVILLE, KY., JULY 3D, 1856.

DIRECTORS. property.

**Ref For terms, &c., address Box 830, Louisville Postoffice.

pa8 dtf

Louisville Insurance Company. OFFICE ON THE NORTH SIDE OF Main street, between 'Third and Fourth, over the store of D. S. Benedict.
Chartered Capital.....

hartered Capital.

Aid in and Secured.

This Company being now organized, will make insurance on hulls of steamboats, on cargoes by same, by ressels at sea, and by the usual modes of inland transportation, and also on buildings, etc. against loss damage by fire.

D. S. BENEDICT, President.

WM. PRATHER, Secretary.

DIRECTORS.

Benj. J. Adams,

A. A. Gordon,

Thomas E. Wilson, Wm. T. Zartley,

D. S. Benedict.

July dtf.

Falls City Insurance Company, OFFICE-NEWCOMB'S BUILDING corner of Main and Bullitt streets entran

DIRECTORS.

5 per cent. stock of the Southern Pacific Railroad mpany for sale by W. & H. BURKHARDT, all of dim 417 Market street.

30,000 TICKETS!

A PPROXIMATION PRIZES.

4 Prizes of \$250 Approx \$50,000 Prize are \$1,0 do 20,000 do 86 do 20,000 do 86 do 20,000 do 46 do 80 do 20,000 do 166 do 80 do 20,000 do 166 do 80 do 90 do 166 do 80 do 20,000 do 166 do 60 do 7,600 do 206 do 166 do 50 do 50 do 20,000 do 126 do 40 do 50 do 50 do 20,000 do 126 do 100 do 20,000 do 20,000

50 Prizes, amounting to HOLE TICKETS, \$10 00-HALVES, \$6 00-QUARTERS, \$2 50.

SORTEO NUMERO 576 ORDINARI CAPITAL PRIZE \$100,000!

Whole Tickets, \$20; Halves, \$10; Quarters, \$5. Prizes cashed at sight at 5 per cent. discount.
Bills on all solvent Banks taken at par.
A drawing will be forwarded as so an as the result becomes known.
Communications addressed to DON RODRIGUEZ care of City Post, Charleston, S. C.), until the lith of February, will be attended to.

N THE GRAND CONSOLIDATED cottery, Extra Class One, (Havana Plan.) The chandsome Prize was sold by T. H. HEBBARD R. Baltimore, as follows:

R. FRANCE & CO., Managers.

To be drawn SATURDAY, February 21st, in Baltimore, Maryland. Drawn under the superintendence of the State Commissioner

do 26 Quarter do 26 Eights. EF Address all orders to
T. H. HUBBARD & CO.,
fel2 deod&weow Agents for Managers, Balt., Md.

DIRECTORS.
Thomas Quigley, Jacob Keller,
Thomas H. Runt, Edwin Morris,
E. A. Gardner.
THOS. J. MARTIN, President.
P. B. Atwood, Secretary.
OFFICE—Northwest corner Fourth and Main streets,
president.

Mocal Affairs.

THE APPROACHING SEASON .- We have a rare prospect ahead in view of the approaching spring business. Our merchants have given fuller orders by far than ever before, and the & Co. has been removed into the block on Main immense country trade which depends upon street, opposite the Galt House. Louisville for immediate supplies, will find larger and more diversified stocks in the warerooms of their favorite houses than heretofore. Our multiplied thousands of readers throughout Kentucky, Indiana, Tennessee, and the Southern and Southwestern States, will find the cards of the most prominent and reliable dealers in our columns from time to time, and will, of course, be influenced more or less by the information which they find therein.

Our local merchants should not lose sight of the importance of this medium of communication with country dealers. A trifle invested in this way may secure them trade and profits to the amount of thousands. There is yet space in our Weekly paper for a limited number merchants' and manufacturers' cards. When it is remembered that the Democrat has much the largest circulation of any Democratic paper in the Southwest, its superiority as an advertising medium will be too apparent to require enforcement.

PLEA FOR OUR OLFACTORIES .- So long as our Gas Company disseminates gas for purposes of illumination, we will take their wares at a stipulated price per cubic foot, confide in their own meters for the count, and commend them for their efforts: but when they adulterate their gas fountain with matters which emit the foulest and most offensive odors, and deal out the villainous compound through their innumerable little burners, we bid them "stop right there." The sense of smell is probably the most refined and delicate of the whole five, and there are no terms in the English language to express the sentiments of those organs when they are once outraged. There is a sentiment in an up turned nose beyond the power of orthography to express, and the observant eve read volumes in the nasal protuberances of the audience at the concert at Mozart Hall, on Wednesday evening. We saw, upon fair countenances, many a classic Grecian, determined Roman, subdued aquiline, or more modern pug, elevated in sublime disgust for the circumambient air; and the music lost more than half its sweetness as it came up to the gallery, constrained and filtered through an atmosphere sufficiently offensive and malarial, apparently, to induce a fatal epidemic. We are informed that this terrible infliction is owing to the fact that the Gas Company are using a quantity of cast-off fatty matter in the generation of gas, which they obtained at the pork-houses, very appropriately called offal, for it makes awful gas; and thus, to effect a trifling economy during the prevailing high price of coal, our sense of smell has become not only a burden for the time, but our health is actually endangered. In behalf of seventy- by presenting him with a silver service. Two five thousand noses, we elevate our own nose and voice against the innovation.

We see that the Gas Company meditates material improvements and extensions. We suggest an improvement in the material used fo the manufacture of gas, and an abatement of the intolerable nuisance to which we have been subjected for some time past. But, in order to eradicate the filthy odor which hangs aroun es, it will doubtless be necessary first to subject them to an inward purification of soapsuds and a subsequent rinsing with Cologne water, ere the fixtures will be fitted to receive the legitimate source of light, the unadulterated

OFFICIAL DELINQUENCY .- While the regular morning session of the Police Court yesterday was characterized by an unusual presence of loafers, idlers, and candidates for the important post of jurymen, there was a general solicitude as to the whereabouts of two important functionaries of that tribunal-the reporter for the Courier, who sits at the head of the Clerk's table, and the distinguished gentleman who fills It may be interesting to the audience outside the bar (many of whom appeared to be aston the public's fascinating friend, "Se de Kay," author of a popular song, some time since out District. He must not be held responsible for charge. He gave bond and was released. the Police Reporter of the Courier this morning -as he was not taking notes, and do n't profess to write much.

cases" which have been continued from time to recently purchased a new wig. Since she has time in Police Court, and which were set for come into its possession her nightly rest has trial yesterday, were continued to the next term. been broken by the most frightful apparitions, J. A. Lancaster, Esq., who is very generally and her wakeful moments have been rendered employed in these cases, moved yesterday morn-dreadful by anticipations of nightly disturbing that the Court was exceedingly unwell- ances. She is now convinced that the hair that His Honor was suffering from neuralgia; from which her new wig was manufactured in that Mr. Beard was barely recovering from a from the head of some unfortunate individual recent attack; that Mr. Rousseau was not more who has died by outrage or violence, and that so than convalescent; that the City Attorney was long as she retains it she is doomed to be troualways delicate; that he didn't feel very well bled by the presence of the spirit of the natural himself; and that a continuation was desirable owner of the wig. In short she wears a haunted suggested that a little chloride of lime or eau de | bids for a haunted wig at half price ? Cologne, judiciously sprinkled about the demesnes of the sanctuary of city justice, would somewhat improve the odor of the surrounding atthe honorable court.

mia miners take some descriptions of gold, in We believe the negro was brought across the er still rising. Weather the west work and Rainbow from above. Riv quarts. The women got mixed up in their river. revelry somehow on Wednesday, and, as is too The negro referred to above, was taken in often the case, their presence incited hostilities, custody by Officer Seay yesterday, and commitand a very uncivil war was the consequence. ted to the county jail. Judge Johnston put Ben on spring water, at THEATER.—Mr. Loraine's Claud Melnotte Hill's, for a short season, and we hope he'll last night, like all his other characters, evinced come out in the spring a soberer and a better

ers, at 497 Main street, devote themselves ex- force as some of his portraitures, it was still an clusively to the importation and sale of cigars, excellent performance, and won the applause of tobacco, snuff, &c., and they have rare facilities the audience. Miss Hough's Pauline was rather and qualifications for the business, and have the agreeable, but wanting in several respects. finest assortment of articles in their line ever Still she gave some scenes with much feeling.

Weather.

THE ADAMS EXPRESS .- We continue to recompany in advance of the mails

GERMAN THEATER .- There will be an extra Theater, at Concert Hall, this evening. REMOVED .- The office of Messrs. Gallagher

fell d6 yesterday, laden with cotton for Louisville.

two. The decision will be final.

AN ABSENT MAIL AGENT .- For some reason the regular Mail Agent was not on board the steamer Superior yesterday, to receive the Cincinnati mail and way letters. Where was he

PITTSBURG COAL AT CINCINNATI.-The Cin-through the medium of a recitation. cinnati Commercial chronicles the receipt of the first Pittsburg coal at that city on Wednesday, since the break up, and it was retailing there at 15 cents.

We call the attention of merchants and busi ness men to the advertisement of a young man who wishes a situation. We know him to be a good, rapid penman, and an energetic young man, who will labor diligently to advance the interests of his employers.

TIt will be seen by advertisement that Messrs. Thomas Brawner and Robert Vaughan have entered into copartnership, and established coal office on Jefferson street, for the purpose f conducting a wholesale and retail business in the coal trade. Both gentlemen are well known in this community, and we doubt not will find a

We call the attention of coal dealers and ne puble generally to the advertisement of Mr. rms and the change of ownership in the Youghgheny river coal mines, heretofore conduct ed by Messrs. A. Miller & Co. The business will be conducted in Louisville under the style of Chas. Miller & Co.

PITTSBURG COAL FOR LOUISVILLE .- Abou oushels, passed by Cincinnati on Wednesday, destined for Louisville, and should arrive this

There was an arrival of three pairs of boats esterday afternoon, the first from Pittsburg since the rise. Two boats went over the Falls ast evening, and four were safely moored here.

The steamer Falls City, Capt. Henry W mith, of New Albany, has won considerable praise from steamboatmen for breaking the gorge at Fulton, 150 miles below Cairo. The ssengers on the Falls City resolved to testify their appreciation of the energy of Capt. Smith undred dollars were soon raised for the pur-

NEW ALBANY AND SALEM RAILROAD .- The xpress train over this road leaves New Albany t 1:30. P. M. By this arrangement passengers are not subjected to the necessity of remaining in New Albany over night, as heretofore, to avail themselves of this train. Mr. Stephens is the ticket and Mr. Norton the freight agent in this city, and they are particularly attentive to he interests of passengers and shippers.

FAILED TO CONNECT .- Owing to a failure of the Jeffersonville ferry-boat to connect with the norning train for Cincinnati over the Jefferson ville Railroad yesterday, the Eastern and Western mails intended for that route were detained in this city. A large number of passengers were also thus disappointed in the pursuit of their ourneys. The ferry-boat subsequently made egular trips, and we did not learn the cause of

STABBING AFFRAY.-Huber Diller was arrest ed at the corner of Third and Main streets on the chair of modern languages in that institu- Wednesday night, between one and two o'clock, tion, both ordinarily so promptly in their places. for stabbing John Trainer. The circumstances, as appeared from the testimony in Police Court yesterday morning are, that Trainer and a party ished at the change) to know that the handsome of friends were standing in front of Mr. Mansgentleman who filled the post of interpreter was field's store, a second party, with Diller in company, got out of a hack and approached the former, whereupon a Mr. Leonard was uncereof print; and that the individual (not quite so moniously attacked by Trainer, in resenting fascinating in personal appearance) who occu- which, Diller stabbed Trainer in the abdomer pied the position exclusively reserved for the with a dirk-knife, inflicting a serious wound reporter of the Courier, was not a literary man, It is hoped, however, that it will not prove fabut a member of the police force of the Eastern tal. Diller was held in \$1,000 to answer the

A HAUNTED WIG .- An old lady up town, the capillary substance of whose head has long since departed, rendering it a matter of necessity for Held Over Again.—The everlasting "liquor her to resort to artificial head adornments, has -which motion found no legal resistance, and wig. Although a beautiful new auburn, she is the continuance was therefore ordered. It is willing to part with it at a great sacrifice. Who

ARREST OF AN ALLEGED FUGITIVE SLAVE .- A negro man was arrested in Bloomington, Ind., mosphere, and possibly conduce to the health of a few days since, and brought to New Albany on Wednesday on the cars, on the suspicion that he was a runaway slave. It is said, how-A PRACTICAL DRINKER .- We stated vester. ever, that he does not fully answer the descripday that Ben Webster had been arrested near tion of the negro for whom he was arrested. Shelby and Market streets for drunkenness and He professes to hail from Gibson county, Ind., disorderly conduct. He answered to the charge says the Ledger, and when interrogated by a in Police Court yesterday morning. He seems gentleman well acquainted in that county, he to be one of your practical drinkers, as it was gave satisfactory answers, which, it is presumed, gorged with solidice several miles above its mouth. The shown in evidence that a party of six persons, a slave could not do. He says that he is free, who inhabit the same house, consume, when and that is the general impression of those who lake choked by ice. they are all in good health, a gallon and a half came down on the cars with him. The man Evansville, February 12, P. M. Steamer Umpire ar of whisky per day; they take it, as the Califor. who arrested him is said to be named Atkinson. rived from below. Steamers Shelby, Monarch, Defend

the student, who understands the heart and its workings-the student of human nature as well An Exclusive Business .- The Eliot Broth- as books. Though not given with as much

held by a single house in this city. Their pure To-night Mr. Loraine takes a benefit, and we old Havanna cigars are luxuries in that line trust will have a crowded house. Our readers never excelled, and rarely rivaled. Everybody may with confidence expect a treat. He will "up to snuff" forwards his box to their depot, appear as Evelyn in Money, and as Don Cæsar. the merits of their tobacco are in every mouth, Mrs. Bernard will sing one of her much-admired and we are not the only persons who puff their songs, and Miss Waldegrave perform one of her best dances. Give Mr. Loraine a full house.

the telegraph under the head of "River and at the Male High School increase in interest. testimonials, voluntarily offered during the last in modern languages and to recitations. The Liniment: ceive St. Louis and Evansville papers by this examinations were eminently gratifying, and Dr. R. D. Porter: GERMAN THEATER.—There will be an extraordinary theatrical entertainment at the German tions were very edifying. We take pleastions were very edifying. The recitations were very edifying. We take pleas-The steamboat Ben Franklin left Memphis search; which was followed by the recitation lieve it is a valuable remedy in the diseases at-She will leave here for New Orleans on Mon- true to the text): "Marmion's Farewell to the public. Douglass," by Mr. Graves (very well read); the "Earl King," a German poem, by Mr. Holammons, now before the Supreme Court at land (a most effective rendering); also a Ger-Columbus, O., will be disposed of in a day or man poem, by Mr. Charles Seymour (which gave much delight); and a select German reading, by Frank Seymour (in which the little fellow established himself as a reader of extraordinary talent). And we cannot withhold our admiration for our young friend Forrester, who fairly won the heart of the entire audience

> A German lady of most unexceptionable and exquisite taste expressed herself in the most flattering terms as to the perfection of German accent acquired by the pupils, and a German of talent and education confessed their knowledge of the construction of the language.

To-night is set apart for the examination unils in the classics, we believe, which will be accompanied by exercises similar to those which have given so much satisfaction to visitors The public is respectfully invited.

Council Proceedings .- The two boards Council were in session last evening.

That which is generally known as the "coa ordinance" passed by the Common Council at their last meeting, and explained by us at the time, was called up by the Board of Aldermen, and its consideration postponed to a future period.

In joint session, L. H. Rousseau was elected to represent the Sixth Ward in the Common Chas. Miller, announcing the arrangements of Council, vice F. A. Kave, resigned to take the census.

> RIVER AND WEATHER .- The river was entire y clear of ice yesterday and last night, and was bout at a stand last evening.

The weather is cloudy, with every appearance of rain, with a slight premonitory fall about 12 thirty pairs of coal boats, containing 400,000 o'clock last night. A pretty high wind prevailed at a late hour.

> Drownen .- We are pained to learn that, as the steamer Queen City was landing at the wharf, between First and Second streets, about o'clock last evening, a deck hand fell overpoard and was drowned. Every effort was made to recover his body, but without success.

APPLICATION FOR FERRY PRIVILEGES .-- Messis. loyd White, Henry Barnaby, and others give otice that they intend to apply to the Clark county Board of Commissioners, at their June term, for a license to establish a new ferry be tween Jeffersonville and this city.

PERSONAL .- Col. R. R. Bolling, of Danville, he most popular man in Kentucky at present, is in the city. By common consent he seems to be the next Democratic candidate for Clerk of the Court of Appeals.

BIG SCHOOL.—The Bardstown Gazette say that the number of scholars at Nazareth Female Academy is now one hundred and eightysix. Pretty good sized school.

EFFECT OF A STORM .- The roof of the large rick depot of the New Albany and Salem Railroad, at Salem, was blown off during the storm on Saturday last.

Auction Motices.

BY SAMUEL HYMAN.—Country merchants an ity dealers in dry goods should not forget to attend the area Auction Sale of Foreign, Domestic, and Stapl bry Goods, at the Auction Rooms of Mr. San'l Hyman No. 500 Main street, commencing this (Friday) morning, at 10 o'clock. Many desirable goods will be of

BY C. C. SPENCER.—A large and fine assortment of nousehold articles, Furniture, Pianos, Guitar, Gol Watches, and other articles, this (Friday) mornin at 10 o'clock, at his Auction Rooms, No. 520 Main stree

Port of Louisbille.

Steamboats Leaving To-day. For New Orleans-Landis, R. W. Adams, Wm. M. Iorrison, and Pete Whetstone. For Memphis-Northner and Glendale. For Wabash river-Ranger an lenry Graff. For Evansville and Henderson-Rain For St. Louis-Alvin Adams. For Wheeling and ittsburg-Meteor and Lightfoot. For Paducah an ssee river-Chattanooga. For Tennessee rive M. Patton. For Nashville-Denmark and Diamon Arrivals and Departures.

Arrived, February 12.—Rescue, Cincinnati; Buck ye, Cincinnati; Queen City, Cincinnati; Superior, Cin nati; Bay City, Cincinnati; Seventy-Six, Nashvill

lifton, Cincinnati.

Departed.—Rescue, Nashville; Buckeye, N. Orle erior, Cincinnati, Dove, Ky, river; Woodford, Ne eads; James Montgomery, New Orleans; Yorktown tsburg; Seventy-Six, Cincinnati; Clifton, Nashvill S. Mail. Pittsburg; H. Lewis, Cincinnati

Biber and Meather.

News by Telegraph.

Sr. Louis, February 12, M .- The river is receding slov There is not much ice running. The weather derating and is clear and pleasant. Business brisk nnage and freight plenty. There is no news fro e upper rivers. A line of steamers will commen about the first of April.

CINCINNATI, February 12, M.—The river has risen si ches since last evening, and is still rising slowly. Th reather is very mild. Clouding up. Thaw expected.
PITTSBURG, February 12, M.—River 9 feet 6 inches ermometer 38. Weather cloudy. BALTIMORE, February 12, M .- The ice in the Susqu

anna remains unmoved. WHEELING, February 12, M.—River 15½ feet water and alling. Weather mild and cloudy. Ice still running, out not so heavy as to prevent boats from running. HAVRE DE GRACE, February 12, M .- The river ha fallen 8 inches since last evening. The ferry steame Maryland is still ice-bound. One-third of the wa coss a nath was constructed of board last night, reac g from the shore, and by daylight this morning all ne Baltimore passengers had walked over. From prenovable for a week or two, or until the ice goes over the flats below. Large quantities of ice continued comin last night, and the river is filled above as far as can be

ing, and but little ice floating. The steamer Tropic, for Peoria yesterday, returned and reports the Illinois river eamer Emma Harman and several canal boats sunk by the freshet, between Peoria and Lasalle. Peoria

rstill rising. Weather stormy.

Boston, February 12, P. M.—The telegraphic report

of the thermometer down east show that it ranged from zero to 32° below. CHICAGO, February 12, P. M.-There have be rains through Rock Island railroad this week. Th amage is chiefly in Bureau Valley. A large force is I paring it. Ice is firm in the Mississippi. Rock Islan

foot to-day, and full of heavy ice all the afterno causing the ferryboats to suspend their trips. Weathe mild and thawing, with indications of rain.

CASH! CASH!! CASH!!! Wharton & Bennett A RE PAYING THE HIGHEST A cash price for SECOND-HAND FURNI-TURE, at the "RED FRONT," Nos. 502 and 504 Market street, between Second and Third. N. B.—New exchanged for old. BRECKINRIDGE COAL OIL.

Level the agency for the sale of the above Oils, are now prepared to exhibit samples and execute orders for the Lubricating and Burning Oils.

ALLEN, BROWN & CO.

Northwest corner Seventh and Main streets, jas dom ins. THE UNDERSIGNED HAVING RB-

IF For late and important news, we refer to THE HIGH SCHOL.-If possible, the exercises IF The following is a specimen of a thousand Last evening was devoted to a review of classes week, in favor of Dr. Porter's Oriental Life

were a pleasing commentary upon Prof. Hail. Sir: Having been induced to purchase sev man's peculiar mode of imparting the correct the many valuable recipes which you publish, I ure in particularizing some instances of dec- beneficial. My brother has also tried it in dislamation which gave unqualified delight to shrinking away, producing stiffness of the entire cossary the evil. the audience. The exercises opened with a discourse by the Professor upon the Origin of Language, which evinced thought and reof a German poem, by Mr. Gill (particularly tending man or beast, for which you offer it to the public. WM. D. REID, Physician. fe8d&w Jefferson co., Ky., Feb. 2, 1857.

Wood's HAIR RESTORATIVE .- This wonderful preparation is beginning to be known and appreciated in this and the neighboring counties. Its excellence has been attested by the certificates of some of our best and most honorable citizens. We ourselves have tried it and found it to possess almost miraculous properties; restoring color and health to the hair and scalp, and imparting a delicious freshness and glossiness to the hair. We advise all who are in need of a hair preparation, to try the infallible Hair Restorative of Prof. Wood. None will ever regret the price paid for this superior compositor. See his advertisement, in another column Salem Advocate.

For sale in Louisville by all the druggists. deaddwear Ime

Daily Bebiew of the Market.

OFFICE OF THE DAILY LOUISVILLE DEM THURSDAT, February 12, 1857.
TOBACCO—Sales at the warehouses of 24 hhds, Inding 14 hhds new, more or less frosted, at \$7 90, 8 70, 900, 905, 920, 925, 935, 940, 935, 940, 97, and balance old at 1035, 1060, 1100, 1120, 11

Bliza Logan at 20c. SUGAR—Active. Sales of 96 hhds at 11, 11½a11½c for ow fair, good fair, and prime, and 15 hhds common at 6½c; 91 bbls refined at 13½a14c. MOLASSES—Stock very light. Small sales of plan-T—Unchanged. SE—Sales of 200 bbls brown to a candle ma

PROVISIONS-Market quiet, but dealers are firm at

Telegraphic Markets.

ing doing. es—The market for grocories is without imp The market is firm at Hal7c. e market is without important Oil—The market remains unchanged.

utter and cheese unchanged.

reights—Heavy.

ther articles are unchanged.

tocks lower but dull. Cumberlend Coal Compan,

(Michigan Southern 73½; New York Central 90;

ding 80%; Michigan Central 94%; Erie 59%. CINCINNATI, Feb. 12-P. M Flour-Quiet but steady; sales of 400 bbls at \$5.35; recipts about 1,000 bbls ≈ day; only a moderate demander

export. y-Selling at 23c.

-Active and scarce at Hallie for shipping ities.

tter—Dull without change.
overseed—Firm at \$7, with sales of 150 bbls.
ovisions—The market is without any important

ge. oceries-Unchanged. New Orleans, Feb. 12-P. M. Cotton-Firm; sales of 9,500 bales at 12½a12¼c. iroceries—Unchanged. Provisions—Pork quiet; lard quiet in tes at 12, Freights—Cotton to Liverpool %a9-16, sterling Exchange 6%, Uther articles are unchanged.

BALTIMORE, Feb. 12-M.
Breadstuffs and Whisky-Are without any change to CINCINNATI, Feb. 12-M.
Flour-The market is unchanged and steady.
Whisky-The market for whisky is dull; sales a

Whisky—The market for whisky is dull; sales a , and receipts large. receries—The market for groceries remain withou uge. rovisions—Quiet, and prices for bulk meats irregu-mess pork is held firmly at \$18.50, with a moderate aud. 800 kegs lard 801 at 12\footnote{c}c. ther articles are unchanged.

NEW YORK, Feb. 12 n-Wheat buoyani: 7,000 husinals sold. Corn de g: 8,000 bushels sord at 73c for mixed. eries-In groceries there is no change of im ions—The market for provisions unchanged an

LOUISVILLE DEMOCRAT

ESTABLISHMENT,

EAST SIDE THIRD STREET. LOUISVILLE

THE proprietors of the Louisville Democrat all the especial attention of MERCHANTS, MECHANICS AND BUSINESS

To their unrivalled facilities for the prompt and e.

EVERY DESCRIPTION OF PLAIN AND ORNAMENTAL PRINTING; uch as Cards, Bill Heads, Bills of Exchange, Not f Hand, Bills of Fare, Diplomas, Policies, Concer

and Ball Tickets, Programmes, &c. DEALERS IN REAL ESTATE AND AUC-TIONEERS

an have their Diagrams and Outline Maps printed n as good style and upon much better terms than

OUR TERMS

Are as liberal as at any other establishment in th Vest, and we promise that all work sent is to us shall be

PROMPTLY EXECUTED AND DELIVERED. iberally bestowed upon as in this branch of our busi

SOMETHING NEW! ELIOT BROTHERS, WHOLESALE AND RETAIL CI-

gar Dealers, No. 497 Main street, between Thourth, where you can find a better Cigar for than at any other house in the West. Give to Dr. Cavanaugh's Pile Salve.

TESTIMONY IS BEING CONstantly furnished the proprietor of the efficacy of s SALVE, from every quarter where it has been induced. Read the following of recent date, addressed o him:

INDIANAPOLIS, Ind., Nov. 2, 1856.

We will take pleasure in recommending your "Pile Salve," as we know it is all you represent it to be by rial.

Very truly yours,

C. C. BUTLER & CO.

Mamphs, Tenn., Nov. 8, 1886.

Having used your "Pile Salve," I feel that I can theerfully recommend it to all persons suffering with that distressing complaint, Piles!

Esspectfully,

ESF for sale wholesale by LINDENBERGER & CO., reet, Louisville, and by dealers in general.
T. H. CAVANAUGH, Sole Proprietor,
51 North Third street, St. Louis, Mo.

A. SHICKEDANTZ'S COMMERCIAL COLLEGE, FOURTH STREET, OPPOSITE THE NATIONAL HOTEL.

OPPOSITE THE NATIONAL HOTEL.

DOOK-KEEPING BY DOUBLE ENTRY. Commercial Calculations, and
Penmanship, taught at night only.
Printed editions are not used in this School, each and every set being made up by the instructor himself.

18-3. Terms of an entire course, \$25—half of it to be paid in advance.
Practical Book-Keeper, at E. & S. Lieberman's, jalv d6m with California dates to the 20th.

SUNDRIES.—JUST RECEIVED—

SUNDRIES.—JUST RECEIVED—

1000 ½ boxes Sardines;
1000 ½ boxes Sardines;
1000 do do;
50 dozen jars Pickles, in quart, %-gallon, and gallon glass jars;
25 dozen quart bottles Pickled Oysters;
25 do do do Spiced do;
50 do whole and half cans fresh Cove Oysters;
26 do quart cans fresh Tomatoes;
26 do quart cans fresh Tomatoes;
27 do gross assorted Pipe Heads;
100 gross white Stam Clay Pipes;
50 gross assorted playing Cards;
100 drums Figs;
100 drums Figs;
50000 half spanish Cigars;
50000 half spanish Cigars;
50000 half spanish Cigars;
50000 fo do, assorted qualities;
100 trums figs;
100 drums Figs;
10000 fo do, assorted qualities;
100 drums Figs;
10000 fo do for sale by A. BORIE,
100 Third st., above Main.

Latest Intelligence.

[BY TELEGRAPH.]

Washington, Feb. 12. SENATE .- Mr. Wilson offered a resolution, which was adopted, instructing the Committee half dollars, to the Post-office to inquire into the cause of years of age.

the repeated failure of the mails between New York and Washington during the present session, and report what legislation, if any, is ne-

sary arrangements for the reception and inauguration of the President elect. Mr. Crittenden offered a joint resolution, that the electoral vote of Wisconsin in the late Presidential election being given on a day different from that prescribed by law, was therefore null, and ought not to have been admitted and inluded in the count of electoral votes.

like the horse which had been distanced in the race and came in behind time. Her vote should Mr. Crittenden argued that it was important

esult of the Presidential election would depend upon a similar event, and there could be no better time than now for settling that question. After brief debate the resolution was tabled.

The Senate concurred in the House resoluon for the appointment of a committee to inform Buchanan and Breckinridge of their elec-

ed, for a case might hereafter arise when the

on. Adjourned. House .- Mr. Jones, of Tenn., offered a resolution that a committee be appointed, consisting of two members of the House and one member of the Senate, to wait upon James Buchanan nd John C. Breckinridge and inform them that they have been duly elected Presidenet and Vice President of the United States for four years from the 4th of March, 1857

Mr. Jones said this resolution was agreed up- N. S. LON on by the tellers

Mr. Humphrey Marshall knew that those ger men were elected, and was as much in favor of making that declaration as any gentleman could be, but desired the preliminary business transacted agreeably to the forms of the Con-stitution. Yesterday the President of the Senate read a report from the tellers, and after that, while the vote of Wisconsin was chalenged by a member of the House, declared the result. He denied the correctness of that pro ceeding. The two Houses must, in convention. in order to produce a result and adjust the question in controversy.

Mr. Jones, of Tenn., merely pointed to the fact that Wisconsin had not cast her electoral vote on the day designed by law. After an ineffectual motion by Mr. Wal-

ridge to lay the resolution on the table was Mr. Dunn offered a resolution declaring Jas. Buchanan and John C. Breckinridge duly elected, and further that the vote of Wisconsin

could not be counted without a violation of the

provisions of the Constitution, not having been cast on the day designated by law. The Speaker declared the resolution out of The Journal showing the declaration of the ection of a President and Vice President was made vesterday. To revive the resolution

would disaffirm that fact. Besides the House had constitutionally approved the Journal.

Mr. Dunn said it should be distinctly stated whether the vote of Wisconsin was counted or Mr. Stanton moved the correction of the

ournal so as to show that Mr. Orr moved that the vote of Wisconsin be rejected; that the President of the Senate ruled the motion out of order, and that while both Houses were to gether, on motion of a Senator, the Senate re red for consultation, and in that manner the onvention was broken up. The House sustained the Speaker's decision.

The vote was then announced, and the mon made yesterday by Mr. Aikin, to lay on the able the resolution reported from the committee on elections, declaring Mr. Whitfield not entitled to his seat, as delegate from Kansas. The motion was negatived by two majority. The further consideration of the subject was ostponed to Saturday week.

n the tariff bill on Monday next. The House went into Committee of the CLENDALE, But GLENDALE, But GLENDAL Whole on that subject. Mr. Dewitt spoke approvingly of the report

of the Secretary of the Treasury, who had pro nosed a reduction of the revenue by the enlargement of the free list with such articles as are used by the manufacturers of the country. The egislation heretofore on wool has had the effect treble the importation of woolen goods, and top 344 sets of machinery and 1,800 looms. If ny member of Congress would call upon his at Willard's Hotel, and shows him that he wears an American broadcloth coat, he would tender to him the best hospitality the establishment af fords. [Laughter.] He spoke from an experi forty years' working mills, inside ut, and he maintained that if our mills should e set in motion, the demand for wool will in

ease its price, while the manufactured article ill be cheapened. Mr. Justis said the gentleman had spoken as hough the Government would not want surplus oney in the Treasury-as if Government had fulfilled all the objects for which it was institu-ted; but this was not so, as the French spoliaion and other claims remain unsettled-rivers require improvement, and the Navy enlarge-

In the course of his remarks he said, Louisiana asks no favor, but demands, while other is erests are protected, that sugar shall not be ne

Mr. Covode, speaking from the experience of 30 years, argued that the difficulties of manufacturers are not to be overcome by taking the uty off of foreign wool, but on the contrary they will be increased as the effect would be to ssen production at home. He spoke of the iron interests of Pennsylvania, and advocated a rotection policy generally.

The Committee rose. Colfax presented a resolution of the Legislaure of Indiana, asking that sugar be admitted free of duty. Adjourned.

Washington, Feb. 12. In the event of the failure of Congress to pass a bill to reduce the revenue Mr. Campbell, of Ohio., will press a financial measure now under consideration in the Committee of Ways and Means, depositing the surplus revenue, reserving two millions of dollars, with the everal States in proportion to the federal ratio of representation, or about seventy-five thousand dollars for each member. The States to pledge their faith for the safe keeping of the noney, and to refund it when required for the purposes of the general government. It is proposed to pay half the surplus on the 1st of July, and the remainder on the 1st of Octobor.

Upwards of sixty passengers arrived this morning, the first who have crossed the Susque-

anna since Monday for Washington. Much indignation is expressed by members Congress and others, in consequence of 38 failures of mails between New York and Washington since the commencement of the session. The post-office department is blamed for its

want of enterprise.

Messrs. Jones, of Tennessee, Florence, of the House, and Weller, of the Senate, compose the Joint Committee to wait on Buchanan and Breckinridge, and inform them of their election. Senators Pearce, Bigler, and Foote have been entrusted by the Senate with the duty of making arrangements for the inauguration

Washington, Feb. 11. The Secretary of State has recommended to Congress the appropriation of \$8,000 for the suppression of the slave trade on the principle sserted in the act of 1819, and has favorably indorsed the application of the American Col-onization Society for \$30,000 for a similar ob-

The galleries of both Houses are densely crowded to-day, the proceedings throughout pro ducing intense interest. New Orleans, Feb. 12.

will both go to New York by the George Law. A severe earthquake has been felt in the southern part of California. accounts are favorable. Nothing definite later from Nicaragua.

St. Louis, Feb. 12.

The Westport correspondent of the Republican says that the outward Santa Fe mail left on A letter from Bent's Fort, Nov. 23, says that the fort is safe, but the Kiowas have declared war. Bent's Fort has twenty-five whites and four hundred friendly Cheyennes to protoct it.
The Convention to frame the Constitution of the State of Kansas will meet at Lecompton on

Boston, Feb. 12.

The will of the late Joshua Seas, after reciting a few minor bequests, gives the remainder of his estate, exceeding one million and a half dollars, to his only son, who is but three EVELTN, in "Money," and DON C.ESAR, in "Don C.ESAR

New York, Feb. 12. The inquest in the case of Dr. Burdell has generally unimportant.

Washington, Feb. 12. Instructions have been forwarded to-day by telegraph to New Orleans in relation to the elivery of parcels of sugar cane brought by the bark Release, which arrived there on the 6th from the West Indies and the Spanish main. All application at the prtent office in regard to Mr. Thompson, of Ky., said Wisconsin was the matter are therefore useless.

NEW YORK, Feb. 12. In consequence of alterations in the time of Atlantic steamers, the Baltic will not sail on Saturday next. The Collins steamer from N. determine whether the vote should be count- Y., Atlantic, March 14th, Portland, Me., 12. Albion K. Parris died yosterday suddenly.

Augusta, Ga., Feb. 12.
The remains of Mr. Brooks arrived to-day.

The bells tolled and a grand procession of military and citizens took place. The remains will be taken home to-morrow. 1000 BOXES VIRGINIA AND

Kentucky Manufactured Tobacco for sal at No. 370 Main street, between Seve

300 boxes Pounds; 50 do Haif-Pounds; 450 do Fives; 150 do Eights; 50 do Tens.

STEAMBOATS. S. M. LEMONT

LONG & LEMONT, Steamboat and Railroad Agents, FORWARDING AND COMMISSION chants, No. 24 Wali street and 562 Main street, econd and Third, Louisville, Ky. onville Railness entrusted to us will meet with prompt

Freight Notice to Merchants and Shippers. WE ARE AUTHORIZED COL-1562 Main street. LONG & LEMONT, Agents.

For Memphis and New Orleans. The magnificent steamer BEN FRANKLIN, Anders, mas s, as above, on Monday, to a sard or to freight or passage apply on board or to CHAS. BASHAM, Agent. The fine and splendid steamer LANDIS, Scott, ms res, as above, on This day, 13th Inst., at 10 A. M. or freight or passage apply on beard or to CHAS. BASHAM, Agent.

FROM PORTLAND.

The fine and splendid steamer
R. W. ADAMS, Marshal, massayes, as above, on This day, 13th inst., at 12 M.

Or freight or passage apply on board or to
CHAS, BASHAM, Agent.

The fine and splendid steamer
WM. M. MORRISON, Baffinger, m.
s, as above, on This day, 15th inst., at 12 M.
freight or passage apply on board or to
1. S. MOORHEAD & CO. The fine and splendid steamer

PETE WHETSTONE, Greenlaw, m.

aves, as above, on This day, 13th inst., at 3 p. M.

For freight or passage apply on board or to

1. S. MOORHEAD & CO. The fine and splendid steamer BALTIC, Meekin, mas

es, as above, on Tuesday, 17th inst., at 4 P. M. freight or passage apply on board or to CARTER & JOUETT, Agent. For Memphis. The fine and spiendid steamer NORTHERNER, Smith, mas.

For freight or passage apply on board or to CHAS, BASHAM, Agent. For Arkansas River. The fine and splendid steamer
HICKMAN, Pritchard, mass
aves, as above, on Saturday, 14th inst., at 10 a. M.
for freight or passage apply on board or to
CHAS, BASHAM, Agent.

For Wabash River. The fine and splendid steamer RANGER, Pari ve, on This day, 13th inst., at 10 A. age apply on board or to CHAS. BASHAM, Agent. The fine and splendid steamer

JULIA DEAN, Sullivan, mas

eaves, as above, on Saturday, lith mar, at i p, m.

For freight or passage apply on board or to

1. S. MOORHEAD & CO.

The fine and splendid steamer HENRY GRAFF, McClin aves, as above, on This day, 13th inst., at 4 p. m.

For freight or passage apply on board or to

1. S. MOORHEAD & CO. FROM CITY WHARF.

The fine and splendid steamer

JULIA DEAN, Sullivan, m

Ives, as above, on Saturday, 14th inst., at 4 P. M.

aves, as above, on Saturday, the For freight or passage apply on board or to LONG & LEMONT, Agents. The fine and splendid steamer RANGER, Parr, mas ves, as above, on This day, 13th inst., at 10 A. M. for freight or passage apply on board or to LONG & LEMONT, Agents.

For Evansville and Henderson. The splendid steamer
RAINBOW, Hollcroft, mas
Heave as abovg on This day, 13th inst., at 3 p. m.
or freight or passage apply on board or to
I. S. MOORHEAD & CO.

For Saint Louis. REGULAR U. S. M. PACKET.
The fine and spiendid steamer
ALVIN ADAMS, Lamb, mass, as above, on This day, 13th inst., at 12 m.

For Wheeling and Pittsburg. The fine and splendid steamer METEOR, Driffin, mas aves, as above, on Friday, 13th inst., at 3 P. M.
for freight or passage apply on board or to
1. S. MOORHEBD & CO. The splendid steamer LIGHTFOOT,

aves, as above, on This day, 13th inst., at 19 A.M.
For freight or passage apply on board or to
CHAS. BASHAM, Agent. For Paducah and Tennessee River. The fine and splendid steamer CHATTANOOGA, White, mas aves, as above, on This day, 13th inst., at 12 x. for freight or passage apply on board or to

El3

E . The fine and spleudid steamer
CHATTANOGGA, White, mas.
Leaves, as above, on This day, 13th inst., at 12 M.
For freight or passage apply on beard or to
LONG & LEMONT. Agents. For Eastport, Tuscumbia, and Florence. The fine and splendid steamer
R. M. PATTON, No. 2, Barnard, m.
eawes, as above, on This day, 13th inst., at 5 P. M.
For freight or passage apply on beard or to
13 CHAS, BASHAM, Agent.

The fine and splendid steamer DENMARK, Gray, mas. Leaves, as above, on This day, 13th inst., at 10 a. m. For freight or passage apply on board or to CHAS. BASHAM, Agent. For Nashville The fine and splendid steamer

DIAMOND. Holcroft, massaves, as above, on This day, 13th inst., at 3 P. M.

For freight or passage apply on board or to

For Nashville and Louisville. REGULAR PACKET.
The splendid steamer
DIAMOND, Hollcroft, mas Will commence running regularly in the above trade, upon the opening of navigation, and will make regular ten-day trips throughout the season.

For freight or passage apply on board or to

> Hughes' Tonic WILL CURE

THE CHILLS AND FEVER! The steamer Black Warrior is coming up, with California dates to the 20th.

Broderick has been elected Senator for the ong term, and Gwinn for the short term. They will both go to New York by the George Law.

A severe earthquake has been felt in the outhern part of California.

The trade of San Francisco is dull, but money necounts are favorable.

HUNDREDS OF OUR CITIZENS

Will certify to the truth of the above. We do not hesitate to pronounce it, in Ague, the "REMEDY." It contains no Quinine or Arsenic, or other poisonous or deleterious drugs, but is extract vegetable in its anaftered constitutions, produced by repeated attacks of Ague and other diseases. Read the following testimony from a prominent merchant of Indiana:

Messrs. Sutcliffe & Hughes, Louisville, Ky.:

Genta—I have sold, during the past season, twenty-five dozen, or three hundred bottles, of your Chill and Fewar medicine—Hughes' Tonic. This indorsement of public entiment speaks loudly in its praise, and I but echo the spinions of all who have used it, when I say that I consider it one of the very best remedies, both for the prevention and cure of Fever and Ague, that has ever come mader my observation. I have no hardened. der it one of the very best remedies, both for the preention and cure of Fever and Ague, that has ever come
nder my observation. I have no hesitancy in recomlending it to every person requiring such a Tonic,
toping that you may successfully introduce your valubies medicine to the public generally,
I remain yours, dc.,
I remain yours, dc.,
Tremain yours, dc.,
and for sale by all the druggists and apothecaries
a the city and country.

1917 deoudswrpte

prison at Hingham to awit the action of the fury in May next, on a charge of poisoning her

The inquest in the case of Dr. Burdell has been occupied all morning in the examination of Doctors Main, Knight and Dorcums, as to the nature of the wounds, &c., on the body. The testimony was merely corroborative of that given by Dr. Woodward yesterday, and was generally unimportant.

ON THIS EVENING, FRIDAY, February 13th, the performance will commence with Bulwer's admired Comedy, in five acts, entitled MONEY, or DUPLICITY EXPOSED.

Alfred Evelyn, Mr. H. Loraine; Clara Douglas, Miss Lotty Hough; Sir John Vesey, Mr. Bradley; Graves, Mr. Wood Benson; Lady Franklin, Mrs. Reid.

.....Mrs. Bernard ... Miss Emily Waldegrave DON CÆSAR DE BAZAN.

on Cesar, Mr. Loraine; King, Mr. Chandler; Joss Mr. Ashner; Marquis, Mr. Bradley; Lazarillo, Miss Cecelia Waldegrave; Maritana, Mrs. S. B. Wilkins; Marchioness, Mrs. Reid.

RED MEN'S BALL. SECOND GRAND TREATY WITH THE PALE FACES OF LOUISVILLE

Odd fellows' Hall, On the 13th of February, 1857. COMMITTEE OF ARRANGEMENTS

COMMITTEE ON FEAST.

alentimes. Tickets \$2, for sale at the hotels and principal music 1026 dtd

BY S. G. HENRY & CO.

THIS MORNING, FRIDAY, AT 11 oji Lounges. casks French Brandy; 15 bbls Bour ls Monongahela do; also, Pancak

BY C. C. SPENCER.

TO-MORROW MORNING, FRIDAY ne medium size

Dry Goods, ON FRIDAY MORNING, FEB. 13TH,

THOS. POWELL. A UCTION AND COMMISSION erchant, No. 593 Market street, between book, south side. Cash advanced on con

AUCTION SALES. BY THOS. ANDERSON & CO.,

SAIN STEERS, BET. FIFTH AND SIXTH, LOUISVILLE, KY. THE ATTENTION OF DEALERS IS I respectfully invited to our regular Auction Sales, a westy TUESDAY and THURSDAY during the fail, ourmencing on each day at 10 o'clock a. M., when we ill sell a general assortment of Dry Goods, Boots, home Brogans, &c.

SEWING MACHINES. A GENTS FOR THE SALE OF J. M

W. C. SMITH, Formurly with Hildeburn & Bro., Philadelphia, and late of Bowling Green, Ky.,) Wholesale Dealer in and Importer of fine Gold and Silver Watches, Watch Materials, Jew elry, Silver and Silver-Plated Ware, Silk

LOUISVILLE, KY. WOULD RESPECTFULLY CALL the attention of the regular Jewelry trade, merchants who deal in Jewelry in the West-and Southern States, to my splendid new & of Goods, embracing everything usually

JOHN H. HOWE, No. 312 Green street, first door east of Fourth, Louist

ROBYN & CO., Southeast corner Third and Market Streets,

111. Circulars, Labels, Show Cards, &c., executed in first-rate style and at moderate prices. &&A great variety of Wine, Spirit, Cigar, and other Labels always on hand. A. M. HANCOCK, A TTORNEY AT LAW, LOUIS.

Rectifying Tubs. WISHING TO ENLARGE OUR Rectifying business, we offer for sale cheap,

1 fifty barrel Receiver;
4 Rectifying Tubs.
The above are now in use and in good order, and will run twenty barrels per day.

JOHN B McILVAIN & SON,

not?

WM. DRYSDALE, PRACTICAL WATCH MAKER,

RY.-I offer my present stock of Clocks, ttches and Jewelry of every description as

AMUSEMENTS.

Re Mr. COLLINS, the celebrated Vocalist and Notice.—The Manager is not responsible for any ar-icle purchased or borrowed for this Theater without a written order from himself or Treasurer.

Parcus of Admission.—Private Boxes, \$5; Dress Circle and Parquette, 75 cents; Second Tier, 35 cents; Children under 12 years to Dress Circle, 36 cents; Gallery, 25 cents; Colored Gazes, 56 cents.

Dozes open at 6 55 o'clock. Curtain rises at 7 'clock precisely.

128. Box Office open daily from 10 o'clock A. M. 16/1 P. f., and from 3 to 5 P. M.

ENTUCKY TRIBE NO. 4, I. O. R. K EN

John Hughes

AUCTION SALES.

Large and Special Sale of Cane-Seat Parlor Sewing, and Rocking Chairs, and Fancy Wood-Seat Hall and Chamber Chairst also Groceries, Liquors, and Imported Cigars

orted imported Cigars. S. G. HENRY & CO.,

Large Sale of Desirable Furniture, Rose-wood Piano, Guitar, Gold Watch Oil Paint-ings, Constable's Sale of Furniture and Fire-proof Sales at Auction.

C. C. SPENCER, BY SAMUEL HYMAN. STAPLE, FANCY, AND SEASONABLE

SAMUEL HYMAN,

NINGER'S PATENT SEWING MA-LOUISVILLE, KY.

Guards, Jewelry Boxes, Cards, &c., &c.,

SIGN, HOUSE AND FANCY PAINTor, Imitator of all kinds of Wood and Marble. Mixed Paints, Glass, Putty, &c., reals. Terms made to suit sustomers. these to rates and times of pay-

Lithographers, &c., MAPS, VIEWS, BUSINESS CARDS.

ville, Ky. Office on Jefferson street, near the samer of fixth

110 Fourth street, bet. Market and Jefferson CLOCKS, WATCHES, AND JEWEL-

MANUFACTURES.

W. H. STOKES,

receive prompt attention.

BARBAROUX & SNOWDEN,
Hydraulic Foundry,
nol9 d&w Corner Washington and Floyd streets.

BEN. FLOOD,

LOUISVILLE, KY.

R. A. SHRADER & CO., WM. INMAN.....JNO. GAULT.......DUMESNIL, BELL & CO.

R. A. SHRADER & CO., WM. INMAN....JNO. GAULT & CO., WASHING
GOM MISSION MERCHANTS,
And Wholesale and Retail Dealers in
WHISKY, BRANDY, WINES, &C.,
No. 667 MARKET STREET, ADOVE BROOK, NORTH SIDE,
se28 d&wly LOUISVILLE, KY.

RYE WHISKY. 25 BBLS PURE
Rye Whisky for sale by
fe10 WALLACE POPE & CO.

A PPLE BRANDY.—100 BBLS VIRginia Apple Brandy on consignment and for sale by
WALLACE POPE & CO.

SAUGHEY

WM. INMAN....JNO. GAULT........DUMESNIL, BELL & CO.,
WM. INMAN....JNO. GAULT.......DUMESNIL, a CO., WASHINGto for on the transportation of fine goods, embrace ing variety, style, anh extent, which we coffer at the lowest rates.

Jewelry.

WE INVITE THE ATTENTION of all to our assortment of fine goods, embrace ing variety, style, anh extent, which we coffer at the lowest rates.

JOHN KITTS & CO.,
Main street,
JOHN KITTS & CO.,
Main street,
Fores Gearing: Cotton-Press Machinery, viz. McCombs,
Flugge, the Newell Press, &c. Book Binders' and Tolacop Press Screws: Hay Screws: Tobacco Casing: CottonPress Screws: Hay Screws: Tobacco Screws:
Horse Powers: and alk kinds of Iron and Brass Casting
and Wrought-Iron Work done to order with promptness
feed implied to our assortment of him to our assortment of OLD BOURBON. 150 BARRELS ON and and for sale by WALLACE POPE & CO. feld and fine, for sale by WALLACE POPE & CO.

DEACH BRANDY.—8 BBLS, VERY

CLARET, &C. AKBT, &C.

100 boxes Claret;
50 do Muscat;
50 do Cherries;
20 do Swiss Absynthe, imported;
50 baskets Champagne; for sale by
J. MONKS.

RUM, &C. I puncheon Jamaica Rum;

4 puncheons New England do, 50 per ct. proof;

4 pipes Holland Gin;

1 puncheon Ramsey's Irish Whisky;

50 ½-pipes and ¼-casks Cognac Brandy;

For sale by [fee] J. MONKS.

HOLLESALUM AND Dealers in Wines, Brandies, Domestic Liquors, Oigars, Tobacco, and Boat and Bar Stores generally, Main street, between Seventh and Righth, Louisville, ja28. COPPER WHISKY. -100 BBLS

A PPLE BRANDY.—WE HAVE A to familie. [Fed] OWEN & STROTHER.

W HISKY.

100 bblis Rectified Whisky;

50 bblis Copper do; for sale by
CURD & CO.

BOURBON WHISKY. 34 BARRELS
for sale by [ja18] THUSTIN & ELY.

FRED. GOULE.

AND WINES,

AND WINES,

Bonded Warehouse, No. 4 Commercial Street.

A S AGENT OF MESSRS. LAMBDIN

& HIDDEN, I would beg leave to call the
attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock of Chairs now in

attention of dealers to my stock

SUNDRIES.
700 bags Rio Coffee;
20 casks Bass & Co.'s Ale, in pint bottles;
20 do Alisop's do, do do;
15 do London Porter, do do;
200 boxes German Soap;
200 bbis Rosin, for soapmakers' sus;
200 boxes No. 1 Family Soap;
100 bbis Nos. 1 and 2 Lard Oil;
In store and for sale by
102 CORNWALL & BRO.

RESH BUTTER. - 1,000 POUNDS fresh Indiana Butter just received and for sale by fe6 MADDUX & SMITH, 27 Third st. MACKEREL. — 100 BBLS LARGE and medium Mackerel for sale low by FONDA & MORRIS.

CODFISH. — 10 DRUMS CODFISH for sale low by FONDA & MORRIS. OATS. -2,000 BUSHELS OATS TO arrive this week, and for sale by THUSTIN & ELY.

MANILLA ROPE.—75 COILS AS-road and for sale by NOCK, WICKS & CO.

R OPE, &C.
75 coils Manilla Rope;
50 bales Oakum; for sale by
ja27 CURD & CO. PEANUTS.—520 BAGS PEANUTS in store and for sale by NOCK, WICKS & CO., SAI Main st.

MACKEREL.—A FULL SUPPLY OF
Nos. 1 and 2 Mackerel and No. 1 Potomac Shad in
store and for sale by
ABM. FONDA, 95 Fourth st.

A LE.—40 CASKS ALLSOPP AND Buss & Co.'s Pale Ale for sale by CORNWALL & BRO.

Tomatoes for sale by J. T. LANHAM & CO, Third street.

SUGAR.—91 HHDS PRIME SUGAR landing per steamer Pete Whetstone and for sale by fello AND'W-BUCHANAN & CO.

PEPPER. — 25 BAGS PEPPER landing per Pete Whetstone and for sale by felo AND'W BUCHANAN & CO.

CORN MEAL.—200 BUSHELS CORN Meal just received and for sale by fe7 HIBBITT & SON, 499 Market st.

N E W F R U I T.—75 BUSHELS
Peaches and Apples in store and for sale by
HIBBITT & SON.

SARDINES.—15 CASES HALF AND quarter boxes Sardines for sale low by FONDA & MORRIS.

GRAHAM FLOUR—CONSTANTLY on hand and for sale at A. FONDA'S Family Grocery, 95 Fourth street.

DUFFIELD HAMS. - 150 CHOICE fes agar-cured Hams just received and for sale by GOSHEN BUTTER—CONSTANTLY on hand and for sale by ABM. FONDA, 96 Fourth st.

RAISINS.

100 boxes MB Raisins;
100 do Layer do: for sale by WALLACE POPE & CO.

CLOVER SEED.—100 BBLS. R E-for sale by THUSTIN & ELY, Main street, near Second.

ADDUX & SMITH, NO 27 THIRD Street, Louisville, Ky., manufacturers of Cider Vinegar. Dealers applied at Cincinnativ prices.
Vinegar warranted.

FRESH PEACHES AND TOMA-TOES.-A full supply of fine fresh Peaches and HERRING. — 150 BOXES NO. 1

Herring for sale lew by FONDA & MORRIS.

POASTED COFFEE. — PURE roasted and ground Coffee; also, choice old Rio, Java, and Mocha Coffees, in store and for sale by ABM. FONDA, 96 Fourth st.

JEWELRY.

THAT YOU MAY REALIZE THE advantage of the above sentiment, call at the large stock of war C H B S was the found, from which to make a selection, suited to ladies' and gentlemen's wear, many of which are made and cased to special order—some with 'magie' cases others with lockets concealed in the back for miniatures; others entended and other twith diamonds: and various other styles worthy of attention, all of which are warranted and offered on fair terms.

To those looking for CHRISTMAS, NEW YEAR, and BRIDAL PRESENTS, I would call attention to my stock of SILVERWARE. TMPORTER AND DEALER IN

MPORTER AND DEALER IN
COACHAND SADDLERY HARDWARE
AND LEATHER MANUFACTURES, embracing Skirting, Harness, Band, Hose, black
and fair Bridle Leather: Hog and Calf Seating, Saddle Bag and Collar Leather.
Also, wholesale manufacturer of Saddles, Harness,
Trunks, patent stretched Leather Belting, Fire Engine
and Steamboat Hose, warranted of as good quality and
at as low prices as can be bought in the Eastern cities.
Hides and Leather, in rough, bought and sold.
Be Saddlery Warehouse, 435 Main st. Jyl d&wtf SILVERWARE, Most of which is manufactured to my epecial order, and of the very latest styles—such as Pitchers, Goblets, Cups, Castors, Spoon Vases, Salt Cellars, Fish, Pie, Cake, and Fruit Knives; Forks and Spoons, of every description. Others may prefer for a present a handsome piece of JEWELRY, which Lam adding

CAST IRON RAILING.

WE HAVE A LARGE ASSORTment of very handsome Railing Patterns, suitable for yards, cemeteries, and balconies, to which you can judge best by calling and examining for yourself, at the above named purposes. We are prepared to put it up at short hotice, and on the most reasonable terms. Orders from a distance, with satisfactory references, will receive prompt attention.

Jewelry at Wholesale! To be Drawn at St. Louis, Mo., on Monday, March 23d, 1857. JULIUS MENDEL, Watches and Jewelry,

NOTIONS, &c.,

GROCERIES, &C.

FLOUR—NOW BEING RECEIVED

From my Tarsseon Milis." a lat of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation family flour, and also in the first of seperation for sealing flowers. The family flour, and also in the first of seperation for sealing flowers in the first of seperation for sealing flowers. The family flour, and also in the family flour

Buckwheat flour—250 bags

Pennsylvania, to arrive, and for sale by free growing for sale by for all bases, for following the work.

New Bacon Hams—A full and bases, for following transels, Brackets, Without the supply of choice surgar-cured Hams in store and for sale by [1220] A. Fonda, 26 Fourth street, of an invoice of hickeled fove obsters, which we will self-change (fig.) owers a strictle of not sale by for sale at the lowest cash price.

New York Plums.—Just received, a choice article of New York Plums. In store and for sale by for sale at the lowest cash price.

New York Plums.—Just received, a choice article of New York prices.

INSURANCE.

Fight street, between Green and Walnut, LOUISVILLE, KY.

WATCHES, JEWELRY, &C., DIRECT IMPORTERS FROM GE-key.

New York pluss. The latest the lowest cash price.

New York Plums.—Just received and open containing season at my work will serie of sale at the lowest cash price.

New York prices.

New York Plums.—Just received and open containing season at my work and for sale by of the following season at my work prices.

New York Plums.—Just received and open containing season at my work prices.

New York Plums.—Just received and open containing season at my work and price of highest for sale at the lowest cash price.

New York Plums.—Just received and open containing season at my work prices.

New York Plums.—Just received and open containing season at my work prices.

New York prices.

Builitt streets, second and the streets of the perils of navigation on ships, steamboats, and their cargoes; also, against loss by fire on vessels and steamboats (building and in port), and houses and contents.

BERAMAN HITE, Sec y. JAS. TRABUE, Pres't.

DIRECTORS.

William Gay. William Garvin,
James E. Breed. John W. Anderson,
James B. Lithgow, John W. Anderson,
James B. Wilder, Lawrence Richardson.

THE UNDERSIGNED WOULD INform those who may desire to invest in the Mining that they have for also to losse a valuable Content to the star of the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to losse a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuable Content to the saw for sale or to loss a valuabl

The course sense and the state of the state

MISCELLANEOUS. Washington's Birthday.

ANNUAL CELEBRATION BY THE Literary Societies OF CENTER COLLEGE.

THE APPROACHING ANNIVER-

\$1600 in American Gold, in Prizes from \$50 to \$300 Each. 350 GOLD & SILVER LEVER WATCHES.

Total Number of Prizes, 1,550. TOTAL VALUE OF PRIZES, \$12,500.

D. SINE WOULD ANADOG CO.

Enterprise will be drawn as above, on which occasion
Ten Thousand Nine Hundred Dollars' worth of Watches
and valuable Jewelry, and Sixteen Hundred Dollars in
And Valuable Jewelry, and Sixteen Hundred Dollars in

BEN. FLOOD, VENITIAN BLIND

AND SHOW CASE MAKER, See Maker The finest risk of the finest

WHOLESALE AND RETAIL TRUNK
MANUFACTURERS,
No. 81 Third St. next door to Democrat Office.
LOUISVILLE, KY.

HUNT & CURTIN HAVE A LARGE
FOR and flux assorting of SULID
Press and Traveling Trunks, Bound at the state of the state o

TRANSPORTATION.

Freight Notice. 1857. M'DOWELL & ROBERTSON ARE A TOW ELIR of RODERLE SON ARTH authorized freight agents of the New Albany and Salem Railroad.

J. B. ANDERSON, Superintendent, James Brooks, President, Ja20 dtf rectly through to Chiego, connecting there with all rains for the west and Northwest, leaving there same rectly through to Chiego, connecting there is no chiego.

NEW ALBANY AND SALEM RAILROAD.

CHANGE OF RUNNING TIME.

On And After Wednesday and Salem Railroad as follows:

Express Trains will leave New Albany daily (Sundays excepted), at 9, A. M., connecting at Greencastle with Trains that and arriving at Michigan City at 415, A. M., and Chicago at 7:20, A. N., making close connections with Trains Hone for Miwaukie, Rook Island, and Galend, and Galenday and Alenday excepted), at 9, A. M., connecting at Greencastle with Trains West for Terre Haute, vincennes, and St. Louis, and arriving at Michigan City at 415, A. M., and Chicago at 7:20, A. N., making close connections with Trains Hone for Miwaukie, Rook Island, and Galenday and Contral Road, for Detroit, Niagara Falls, and Mangara Falls, and Nashville R. R. Express Trains South will leave Michigan City at 41, Express Trains South will be and Michigan City at 41, Express Trains South will be a fine to the Chemostal Countries and Chemostal City at 41, Express Trains and Alexander of Trains Harday Countries and Alexander Countries and

Soston, &c. Trains South will leave Michigan City at 11:15, p. M., and arrive at New Albany next day at 4:39, p. st., in sime to put passengers into Louisville same aftermoon.

Freight Train will leave New Albany as usual at 8,
A. M., every day, Sundays excepted.

J. B. ANDERSON, Sup't. 1856. Summer Arrangement. COMMENCING MONDAY, MAY 19.

LITTLE MIAMI AND COLUMBUS AND XENIA

RAILROAD, EXCLUSIVELY AN EASTERN ROUTE.

ON AND AFTER THIS DATE THE
LITTLE MIAMI, VIA COLUMBUS,
Is the only direct route to and from Cincinnati and Cleveland, the only route running cars into the Lake Shore
Depot at Cleveland, and the only route with uniform
gauge from Cincinnati to Cleveland, Dunkirk, and
Buffalo. By any other route Cleveland passengers go via Sandusky, and depend on trains from Chicago and Toledo to go East, break gauge at Sandusky, and ferry from Old Ohio City to Cleveland.

THE LITTLE MIAMI, VIA COLUMBUS, Is the only route with reliable connection to and from Cincinnati and Pittsburg.

By any other route, Pittsburg passengers depend at Beliefontaine or Forrest on trains from Indianapolis and Fort Wayne to go East.

THE LITTLE MIAMI, VIA COLUMBUS,

Is the only route to and from Cincinnati and Wheeling or
Stanbenville.

THE LITTLE MIAMI, VIA COLUMBUS.

re certain.

By any other routs from Cleveland, a dangerous speed
s required to overcome distance and delays necessary in
changing passengers and baggage at Bellefontaine, korest, Sandusky, and ferrying at 01d Ohio City. THROUGH TICKETS,

WHEZLING,
PITTSBURG,
BUFFALO, and
NIAGARA FALLS, To all the Eastern cities.

*** Three daily Eastern Trains, at 6, A. M., 10, A. M., and 6, P. M.

FIRST TRAIN—Cleveland, Pittsburg, Steubenville.

ness satisfactorily; and to all disposed to doubt his sincerity, he would say call at No. 40°, north side Market street, between Fourth and Fifth, and see for yourselves.

POSITIVELY AT COST!

And No Humbug!!

OWING TO A DERANGEMENT OF not be street, or the street of the period of the street of

Fare as Low as by any other Route. FOR THROUGH TICKETS.

MEDICAL.

Electro-Chemical Baths,

DRUGGISTS AND IMPORTERS, North side of Market st., bet. Third and Fourth, ville,

North side of Market st., bet. Third and Fourth,

I AVE JUST RECEIVED AND OFfer for sale100 hs Angelica Root;
1000 hs German Chamomile Flowers;
50 hs Chinoidine;
16 ounces oil of Cognac;
5 hs Oil of Rum;
5 hs Oil of Rum;
Also, Extracts, European Medical Herbs and Roots,
Alcaloids, Ethereal Oils, &c.

Notice. Notice.

Corner of Brook and Jefferson streets, Louisville.

DRS. VAN BUREN AND CASPARI inform their friends that the residence of Dr. Van Buren is removed to Fifth street, between Green and Walnut, two doors north of the Cathedral, and that the office of the firm will hereafter be kept in the basement of Dr. Van Buren's residence.

The Shortest and Most Direct Route to the East From Louisville.

East From Louisville.

Extra FLOUR.—50 BBLS EXTRA white wheat Flour, a superior article, in store and for sale by Hibblit's Son, 490 Market St.

MISCELLANEOUS.

EDWARD STOKES, No. 445, Corner Main and Fifth Streets, BEING THE ONLY ROUTE BY LOUISVILLE, KY.

MPORTER AND DEALER IN SADdler, Hardware, Harness Mountings, Trunks, and Coach Trimmings.

I am now receiving my fall stock, which will be the handsomest and best selected stock of goods in my line that has ever before been imported in this market. I would invite my old customers, and the trade generally, to call and examine my stock, which I am determined to sell at prices that cannot fail to secure me the best trade that comes to the market. My stock embraces the following articles:

Saddle Trees:

Skirting:

Skirting:

Skirting; Morocco Skins; Patent de; Stirrups; Bitts; Buckles; Goat do; Buckles;
Threads; Plushos;
Tacks; Riding Whips;
Coach Lamps; Buggy do;
Rubber Oil Cloths; Eliptic Springs;
Axles and Bands; Harness Mountings;
Trunk Boards; Hall Iron, &c.
Also, keeps constantly on hand a general assortment of Saidles, Bridles, Harness, and Trunks.
N. B. All orders promptly attended to at the shortest notice.

and 15 or 16 years old: left hind could have a superior of the winter.

Now that stiff in her joints. Appraised by the undersigned at remis-five dollars. Grown this 3st day of December, 1920. Given under my hand this 3st day of December, 1921. The first laws of superior dollars.

PROFITABLE AND HONORABLE mployment for the Winter!

PROFITABLE AND HONORABLE mployment for the beneather the A. M. B. B. B. B. C. C. S. W. C. C. M. B. B. C. C. M. B. B. C. C. M. B. C. C. M. B. B. C. C. M. B. B. C. C. M. B. C. C.

TRANSPORTATION.

New Albany and Salem R. R. Co 200 BBLS PURE OLD WHISKY IN

150 BBLS BEARGRASS WHISKY of the state of th GREAT EXCITEMENT! No. 443, south side Market street, 1 door below Fourth, No. 443, south side Market street, I door below Fourth,

A RE NOW OFFERING THEIR EN
A tire stock of DRY GOODS at astonishing low
prices—lower than those professing to sell at cost. Our
stock of goods is large:
Dress Goods, or all descriptions;
Cloth and Velvet Cloaks;
Embroideries, a large assortment;
Eroche and long Shawls;
Hosiory, Gloves, and Handkerchiefs;
A large stock of Domestic Goods.
Lailes will find it to their own interest to examine
our stock and prices before purchasing at houses selling at Cost, at the PRINCE No. 462 Market street.

ON AND AFTER WEDNESDAY, the 10th inst., the passenger and freight train will leave the Depot in Louisville at 6 o'clock, A. M., and run up to the junction of the Lebanon branch reachence up the Lebanon branch to Boston. Returning, leave Boston at 1:15 P. M., and arriving in Louisville at 15 o'clock P. M.

All persons heretofore shipping to the Rolling Fork Depot are requested to ship to the junction or to hoston.

[188] JAN. F. (A.M.BLE, Sup t. OUR STOCK OF FURS IS MUCH

Great Northern, Eastern and Western RAILROAD ROUTE,

A Commission of the Commission VIA JEFFERSONVILLE RAILROAD.

SERVANTS' WEAR.—7-8 EXTRA heavy brown twilled Osnaburgs; 7-8 heavy blue Attakapus; 7-8 do do Domins; 7-8 and 1-4 heavy plain Osnaburgs; Canneiton and Penn Mills Cottons; Feniteuriary

Shortest, Quickest, and Most Direct Route to Indianapolis, Lafayette, Chicago, Detroit, Galena, Rock Island, Burlington, Cincin-nati, Cleveland, Buffalo, New York, Boston, Pittsburg, Baltimore, Washington, Philadelphia, Terre Haute, Vincennes, Evansville, Cairo, Springfield, St. Louis, &c.

THE JEFFERSONVILLE RAIL-CARPETING, HOUSEHOLD & STEAM-

BOAT FURNISHING GOODS.
499 Main Street, near the National Hotel. POBES! ROBES!! CARRIAGE AND Burgy Robes, of Rocky Mountain Wolf-Skin, to be had cheap of dell! HAYES, CRAIG \$ CO.

CENTRAL OHIO,

AND

WASHINGTON CITY

ghts, apply at the office, 562 Main street, Lot, S. J. LITTLE, Agent, or at the Depot, in ville.

A. S. CKOTHERS,

Louisville and Frankfort and Lexington and Frankfort RAILROADS.

THE OMNIBUS LINE

Calls for passengers at all the principal Hotels, for each and every train. By leaving directions at either of the above offices, will call for passengers in all parts of the city without fail.

H. B. RUGGLES, Conductor.

N. AND AFTER WEDNESDAY,

PAISIANS.

400 boxes Layer and M. B. Raisings, 250 drums Smyrna Figs; for sale by Ton, DAR MORRIS.

THREE DAILY PASSENGER TRAINS—SUNDATS EXCEPTED.

N. AND AFTER WEDNESDAY,

DRIED PLUMS.—10 CASKS FOIL DAR MORRIS.

DICAL.

H. B. RUGGLES, Conductor.

ON AND AFTER WEDNESDAY,

FIRST TRAIN-1866, trains will run as follows:

FIRST TRAIN-1866, trains will run as follows: Nov. 19th, 1856, trains will run as follows: FIRST TRAIN—Leaves Louisville at 7 o'clock, A. M., topping at all regular stations, and arrives at Lexing-

> TEXAS PECANS.—20 BBLS FOR COFFEE.
>
> 50 bras old Java: 50 Fags old Java;
> p. pockets Mocha; for sale by
> fo NDA & MORRIS.

> 20 CASKS GENUINE SAUTERNE Wine in store and for sale by OWEN & STROTHER. THE BUCHANAN STEEL PEN—
> the best article in the market. Price per gross,
> \$1. Manufactured for and for sale by
> jat9
> C. HAGAN & CO., Main st. UST RECEIVED, HARPER'S MAG-

CLARET, &C.

The Shortest and Most Direct Route to the

East From Louisville.

EXTRA FLOUR.—50 BBLS EXTRA

white wheat Flour, a superior article, in store and
for sale by

HIBBIT A SON, 409 Market st.,
jai7

Between Second and Third.

MOLASSES AND SIRUP OF ALL kinds in store and for sale by jail?

HIRBITT & SON, 499 Market street.

MOLASSES.

20 bbls Molasses;
jal2 THESTIN & ELY.

COTTON.—90 BALES TENNESSEE and Alabama Cotton received per steamer Wm. Dickson, and for sele by NOCK, WICKS & CO., 511 Main street.

BROOMS. -300 P.OZ. BROOMS, VArious qualities, just received and for sale by a Times copy. | del2' NOCK, WICKS & CO.

W OOLEN SOCKS.—500 DOZEN IN store and for sale by JAMES CROMEY, Wall street.

MOLASSES.

50 bbls Molasses;
25 half bbls new Molasses; for sale by
THUSFIN & ELY. BLACK CLOTH.—50 PIECES BLL-gium Cloths received this day and for sale by ja27 daw JAMES LOW & CO., 418 Main st.

camboats. STEAMBOAT GOODS. - Sheatings, Table Linens, abkins, Towels, Deckings, Tarpaulin Duck's, Curtains.

sale low by
HITE & SMALL,
499 Main street, between Third and Fourt

MISCELLANEOUS.

RAU & RIEKE,

Ladies' Fancy Furs at Reduced Prices.

no24 d&w

BROWN COTTONS.—10 BALLES 5-4 and 6-4 Brown Cottons, suitable for window-blind manifecturers, on hand and for saic by ja27 d&w JAMES LOW & CO., 102 Main st. SEA ISLAND COTTONS.

100 bales 7-8, 4-4, and 5-4 Sea Island Cottons;
50 do Brown Prillings; on hand and for sale by
ja27 daw JAMES LOW & CO., 418 Main st.

GENTS LONG SHAWLS.—2 CASES just received per express and for sale by JAMES LOW & CO., 418 Main st. DEBAGE. 1 CASE RECEIVED this day and for sale by JAMES LOW & CO., 413 Main street. SUGAR,—20 HHDS. IN STORE AND for sale by [ials] THUSTIN & ELY.

SPICES, &C.

5 casks shelled do; 20 bbls Filberts, Brazil Nuts, and Walnuts; for sale by [ja29] FONDA & MORRIS.

AZINE for February .

AZINE for February .

For sale by F. M. ADDEN, 101 Third street, ja24 three doors from Post Office.

Baltimore and Ohio Railroads. CLOVER SEED. — 100 BBLS. FOR THUSTIN & ELY.

SODA. - 50 CASKS SUPER CARB. Soda in store and for sale by FONDA & MORRIS. BROOMS. - 100 DOZEN BROOMS THUSTIN & ELY.